منبع الجهاد

علمي او جهادي میاشتی خپرونه

په پکتیا کی د قوماندانانو
غونډه وشوه.

آزادی گټل یوه
لار لري او هغه
دوسله وال جهاد
او قربانی لار ده
آزادي دوسلی
پورته کول او د
وینو له سمندر څخه
تیریدل غواړی.

دکشمیر مسلمانان زمونږ دیني ورونه دي ددوي درد زموږدرد دی ، دهندوستان حکومت ډیر مکار او ظالم حکومت دی په افغانانو دروسانو له خواپه کړیوظلمونو کی دهندوستان حکومت شریك دی. افغانان دکشمیر دمسلمانانو مبارزه خپله مبارزه گڼي او پدغه مبارزه کی د برخي اخیستلو په تلو سه کی دي

و تر څو پوری چی په افغانستان کی اسلامی حکومت قایم شوی نه وی او الحاد ، شر او فساد ختم شوی نه وی مونږ باید خپل مقدس جهاد ته ادامه ورکړو « قاري بابا »

دعبدالله بن مبارک رض ، د حربي پوهنتون محصلین د پوځي تمرینانو په حال کي

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمانِ خداوند (ج)

(شما مسلمانان) نه هرگز در کار دین سستی کنید و نه از فوت غنیمت و متاع دنیا اندوهناک شوید، زیرا شما فاتح و پیروزمند ترین مردم و بلندمرتبه‌ترین ملل دنیا هستید، اگر در ایمان ثابت قدم باشید.

اگر به شما (در جنگ احد) آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز (در بدر) شکست و آسیب سخت رسید (چنانکه آنها مقاومت کردند شما نیز باید مقاومت کنید) این روزگار را به اختلاف میان خلایق میگردانیم که مقام اهل ایمان بامتحان معلوم شود تا خداوند از بین شما (هرکه را ثابت در دین است) گواه دیگر آن سازد و خداوند ستمگاران را دوست ندارد و تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب و نقص پاک کنند و کافران را به کفر و ستمگاری محو و نابود گرداند.

(ترجمه سوره آل عمران ۱۳۹ - ۱۴۱)

ISLAMIC CENTER CU

الجهاد

علمي او جهادي مياشتنۍ خپرونه

مؤسسس : الحاج مولانا جلال الدّين حقانی
دتاأسيس کال : ١٣٦٨ هـ،ش ١٤٠٩ هـ،ق

لسومړی کال يوولسمه گڼه ، د ١٣٦٩ هـ ش ثور ـ د ١٤١٠ هـ ق شوال المكرم

په دې گڼه کې

شمېره	عنوان	ليکوال	مخ
١	هغه تجربه چې تکرار يې . . .	(سرمقاله)	٢
٢	د جهاد پرضد ديوې بلې خطرناکې . . .	هدايت الله هجرت	٥
٣	کوبيدن آخرين ميخ ها بر . . .	محمد يوسف قدردان	٨
٤	کشمير داور له لمبونه د . . .	زبير شفيقی	١٠
٥	د برلين دېوال نړېدل د . . .	هميش خليل	١٤
٦	سرطان سُرخ	ترجمه: آيت الرحمٰن	١٧
٧	د مزدور رژيم په زندانونو کې د . . .	هاشمی	٢٠
٨	د کمونيزم ماتې	شېرين آغا	٢٥
٩	آزادي ګټل يوه لار . . .	(دالحاج مولاناجلال الدين حقانی سره مرکه)	٣٠
١٠	په پکتيا کې د قوماندانانو لويه غونډه و شوه		٣٥
١١	شهرخوست همچنان درمحاصره مجاهدين . . .		٣٩
١٢	دخوست مرکز د مجاهدينو . . .		٤١
١٣	جهاد دشعراوادب په پلوشوکې	(شعرونه)	٤٣
١٤	سور ساندہ (لنډه کيسه)	اسدالله غضنفر	٤٥
١٥	نظامي سبوونه او روزنه: «تعرض»	محمد عمر اختر	٥٢
١٦	له يوه نوميالی قوماندان «قاري بابا» سره مرکه		٥٤
١٧	دحق دلارې قربانيان		٥٩

دهيئت تحرير تر نظر لاندې

مسوول مدير
الحاج عبدالباري نينگيال

مرستيال
سيد محی الدين هاشمي

مکاتباتی پته
پوسټ بکس نمبر۱۰۳۳ يونيورسټي
ټاون، پېښور

سرمقاله

هغه تجربه چې تکرار یې ټاکوونکی دی

د۱۳۵۷ کال دثور په اوومه په افغانستان کي دخلق پرچم پلورل شوو بانډو نو دوخت دفاسدو واکمنو له بي کفايتي څخه پر استفادې او دروسانو دملاتړ له مخي په يوه پوځي کودتا لاس پورې کړ اوپه بيشرميډاونا- رواتوگه يي پرحکومت داړه واچوله .

روسانو خپل بريخي او اجنټان دافغانستان دپخوانيو حکومتونو په وراسته نظام او مضمحله اداره کي حساسو پوستونوته ورننيستي وو او دخپل وحشيانه او استعماري گام په گام سياست په اساس يي هغوی په مهمو دولتي ارگانونو کي ځاي په ځاي کړي وو تردي چي دهيواد ددفاع شهر گونه هم تر ډيره دهمدغو عناصرو منگولو ته ورغلل اود افغانستان دکورني اوبهرني سياست مرکزي محور هم ددوي په واك کي ولويد ، دشاهي وراسته نظام په دننه کي هغوي خپل فعاليتونه او پاليسي ذاسي عياره کړې وه چي دهر وطن دوست اومسلمان لپاره داستعمار له مدار څخه دهيواد د مقدارتو دخلاصون هره هڅه په نطفه کي شنډيد له . موږ ډير داسي مثالونه لرو چي دکار پوهو، په دين اووطن مينو شخصيتونو داوږ هڅي يي نه يواځې دا چي نتيجي ورکولوته ندي پري ايښي بلکي دتوطئيو او دسيسو دغوږول شويو دا مونو په لوموکي يي را گير کړې اوله صحني څخه يي گوښه کړيدي . پدي رابطه چي هر مثبت تحول او حرکت رامنځ ته شوي دهمدغو استعماري چينلونو له خوايي مخه نيول شوي او دنظام په دننه کي يي دخپل نفوذ او قوت له مخي هغه له پښوغو رځولي دي. دياد ولو وړ ده چي دغه وړحرکتونه او شخصيتونه استعمار هميشه دحکومتونو پواسطه ځپلي دي. کمونستانو پداسي طريقه دنظام په حساسو ارگانونو کي نفوذ کړی ؤ چي په ډيره اساني سره يي کولي شواي خپل شوم پروگرامونه او داوږدي مودي استعماري سياستونو ته عملي بڼه ورکړې شي .

موږ دانه وایو چي گني د افغانستان ټولو حکومتونو له روس سره داوږدې لړلي چي هغه ته یې پر هیواد دتیري بلنه ورکړې وې،خو لدې حقیقت څخه هم هیڅوک سترگي نشي پټولي چي دهمدغو حکومتونو او نظامونو بې کفایتي اداري فساد او دولس له حالاتو ناخبري وه چي روسانو وکولي شول دنظام په منځ کي خپل فعالیت جاري او گړندي وساتي او همدا خبره ددې باعث شوه چي روسانو په اساني سره وکولي شول خپل استعماري سیاستونو ته عملي جامه ورواغوندي . ددین په نسبت د افغانستان دعیاشو واکمنوبې تفاوتي هغه سترعامل ؤچي دروسانو دنفوذ اوفعالیت مخه یې ښه پرانیستلې وساتلې شوه ، همدغه بې کفایتي او داسلام او ولس په نسبت بې تفاوتي ددې سبب وگرځیده چي نه یواځي ملت دروسي ښامار کومي ته ولوېږي بلکي خپله همدا واکمن او حکومتونه هم له منځه ولاړشي اوفعالین یې په ډېري بې رحمۍ سره دخپلو بې کفایتیو اوبې تفاوتیو قرباني شي . تردې چي نن تاریخ دوې ددغه دردوونکي فاجعي دمسئولینو او عاملینو په توگه تشخیص کړي او پېژند لي دي . زموږ دخبري اصلي مطلب دادي چي دواکمنو اوسیاستمدارانو ډېره لږه تیروتنه اوبې تفاوتي هم دیوه ولس دبربادۍ اوتباهۍ سبب گرځېدلي چي هغوي یې خپله هم دقرباني چاړې ته برابر کړېدي .

دظاهر شاه اوداؤد خان مثالونه زموږ په وړاندي ژوندی پراته دي . دهغوي بې کفایتي ، بې تفاوتي او ناخبري ددې لامل وگرځید چي نه یواځي خپله دوې اوکورنۍ یې په ډېره درد ناکه وضعه له تباهۍ سره مخامخ کړه بلکي دگردملت لاس اوپښې ددوې دمنفي سیاستونو په لومه کي ښکېل او دروسانو دوحشت اوبربریت ښکار وگرځید . او په یقین سره ویلي شو چي که زموږ دولس په منځ کي داسلام خوځند ه روح دپرگنو دقیام او حرکت جرس نه وای غږولي او دهمدغه جوړوونکي او آزادي بخښونکي روح په تکیه نه واي راپاڅیدلي گومان نه کېږي چي دروس غوندي ستر پوځي ځواک په وړاندي به داډول یوه بریمنه مبارزه او مقاومت دامختلف پړاوونه په بریالیتوب سره وهلي واي.

له موضوع نه به لیري نه ځو اصلي خبره داده چي دملتونو په ژوند اومبارزه کي د واکمنو ذاتي مصلحتونو اوشخصي اوسلیقه یې غوښتنو او ډېري لږي بې تفاوتي او مصلحت خوښوني تل ولسونه له ستونزو او دردونکو فاجعو سره مخامخ کړېدي . زمونږ برمیال اسلامي انقلاب چي دیونیم ملیون شهیدانو دقربانیوله برکته دبریالیتوب سرمنزل ته مخ په وړاندي روان دي اوس دهمدغه ډول مشکلاتواو ربړو سره لاس اوگریوان دی . دتنظیمونو او جهادي ارگانونو په اداري تشکیلاتو کي بې خاصیته اود نهضت او انقلاب له اهدافوڅخه ناخبره عناصر ورځ په ورځ نفوذ کوي تردې چي نن سبا حساس پوستونه او محوري چوکاټونه دهمدوي په لاس کي دي ، لدې پرته دپېښو اوقضایا وو مسیر او زمونږ دقربانیو پر ضد داستعماري ځواکونو غاړه غړي کیدل او دهغې په نسبت دبرخورد او مواقفو داسوږ جریان او داستعمار او استکبار له خوا زموږ د قهرمان ولس دمقد راتودټاکني او سرنوشت تعینولو دتوطیئو په وړاندي روان سکوت اوناخبري اوپه مقابل کي یې دمتحد او قوي دریځ نشتوالي دانقلاب دآرمانونو سره دیوې سختي دښمنۍ اوجفا خطرناک حرکت مخ په وړاندي رهبري کوي چي په هیڅ صورت له هغې فاجعي څخه کم نه شي گڼل کیدې چي دافغانستان دپخوانیو او وروستو حکومتونو او نظامونو له خوا دروسي استعمار داهدافو څخه دناخبري اوبې تفاوتي په جریان کي رامنځ ته شوه او خداي مه کړه که حالات داسې جریان پیداکړي یو وخت به زموږ قهرمان ملت اوتاریخ لکه څنگه چي ظاهر شاه او پخواني حکومتونه درواني فاجعي

دمسؤلينو په توگه پيژني همداسي دروانو گډ وډيو اومشكلاتو د ناوړه نتايجو له مخي زمور مشران چي له يوي لسيزي زياته موده يي ديوي بريالۍ مبارزي درهبرۍ وياړ په برخه دي دهمدغه ډول برخورد سره مخامخ كړي .

كه موږ داويلي شو چي دافغانستان تيرو نظامونو او حكومتونو دخپلوبي كفايتيو ، بي تفاوتيو اوناأهليوله مخي افغانستان دروسي ښكيلاك كومي ته واچاوه كه خداي مه كړه دمليونو شهيدانو د ارمانو نو غوټي دخزان دڼاكوانو له لاسه تالاترغه شي نوبيا به ددي خبري مخه څوك ، څنگه ونيولى شي چي دولس په وينو دګټلي جنگ دبائيلات عار ددغو مشرانو په تندي ولگيږي.

وخت او حالات په داسي چټكتيا زموږ دمسلمان ولس دآرمانونو په مخالف سمت كي جريان لري چي دتر خو واقعيتونو له ځرگند بيان پرته او ديوےقاطع او انقلابي موضعگيري نه اخوا يي دمثبت تحول اميد نشي كيدلي .

دنړيوال استكبار اوبين المللي اوباشانو دگډوتو طئيو اوسازشو نو دارالوتي برېوكى چي هرڅنگه وي نتيجه يي زموږ دشهيدروزونكي ولس اوبريمن انقلاب پرضد ديوه خصمانه حركت او دښمنانه دريځ دتسلسل همغه پخواني كړۍ ده.

دخبري منابعو له خولي نړيوال استكبار خپل استعماري چينلونه اواستبدادي لينونه داډول غزولي دي چي دافغانستان اسلامي انقلاب يي له يوي سختي محاصري سره مخامخ كړيدي . اوكه حالات همداډول جريان پيداكړي نوپيښي اوقضايابه په يوه داسي مسير كي پرمخ بوځي چي دا يوولس كاله زمونږ ملت دهغي په دښمني كي خپلي ككري،خاوري كړيدي . نن زموږ انقلاب له همغه تهديد اوگواښ سره مخامخ دي چي ډيره ويره تري په كاروه او زمونږ انقلاب دهغي په وړاندي شديد دريځ نيولي ؤ.

كه مطبوعاتي اوازي اوتبصري تردقيق غوراوڅيړني لاندي ونيول شي نو دنجيب له منفور رژيم او دخلق پرچم له ناوليوپانډونو سره دملت په مقداراتو دانتخاباتو لو به او په اصطلاح وسيع البنياد حكومت او داډول نوري شرميدلي طرحي او پلانونه،نه يوائي دا چي زمونږ دمجاهد ملت دبرم اوپرتم پرضد يو څرگند او ددښمني نه ډك حركت دي بلكي زمور دمليونونو شهيدانو دپاكو وينو دسودابازي يوډيره شرمناكه عمليه هم ده چي په هيڅ صورت به دافغانستان مجاهد ولس ته دمنلو وړ ونه گرځي. اوس هم وخت او حالات زموږ په گټه دي چي ديوه متحد دريځ اوقاطع موقف له مخي داستكبار او استعمار دشومو او پليتو اعمالو او عمالو په وړاندي ودريږو ، خپل ټول شخصي ، گوندي او سليقوي محلوظات له پامه وغورځوواويوائي داسلام وطن اوولس په فكر كي شو او خپل ملت اوانقلاب دبين المللي داړه مارانو له منگولو څخه وژغوروكه نه نو دولس حافظه ، دتاريخ سينه اودوخت پير به مو دمحكوميت سندونه ضرورلاسليك كړي.

* * *

سیاسی
تبصره

هدایت الله (هجرت)

د جهاد پرضد د یوی بلی دردناکی فاجعی دهاند چټکتیا

ځوورځې دمخه دکابل منزدوررژیم مشر ډاکټر نجیب په کابل کې داضطراري حالت ختمیدل او دیوې لوئې جرګې درابللو لپاره دیوه لوړرتبه پنځلس کسیز کمیسون جوړیدل اعلان کړل ، له بلې خوائې دمخدره موادودتولید ، سوداګرې او استعمال په برخه کې دیوه عملې کمپاین دپیلولو خبرې وکړې .

ددې ترڅنګ دامریکا خارجه وزارت داخبره مطبوعاتو او اژانسونو ته ورکړه چې که څه هم د مسکو او واشنګتن تر منځ دافغانستان پر بحران څه اختلافې ټکې پرځای پاتې دي خو دواړه خوا وې دوروستې توافق په لوري ډیر نژدې شوي دي . همدارنګه مطبوعاتو داخبرخپوره کړې چې واشنګتن او مسکوپدې توګه توافق ته رسیدلې چې امریکا به په نیکاراګواکې داورتیګا په څیردیوې انتقالې دورې لپاره دنجیب له جمهوري ریاست سره موافقه کوي اوروسیه به دملګروملتوتر نظارت لاندې په افغانستان کې دانتخاباتو تر سره کیدل منې .

ترکومه چې خبره په کابل کې دنجیب دتېل شوي رژیم په اقداماتو پورې اړه لرې ښکاره ده چې په بشپړه توګه دهغې پروسې اوعملیې یوه کړې او دهغه هدف په لوري یوګام دي چې دمسکو او واشنګتن لخوا زموږ دمظلوم ملت داسلامې انقلاب پر خلاف پیل اومخې ته اچول شوي دي .

دمسکوواشنګتن دظالمانه او بیرحمانه پروسې اوسني اهداف دادي چې جهاد ضعیف او کمزوري وښودل شي ، دجهاد دقیادتونو حیثیت ختم شي، جګړه له رکود سره مخامخ شي اوخبره دې ته ورسوله شي چې دجګړې په ډګرکې دقضیې له حل نه وروستې امیدونه هم په نهیلې بدل شي اوپدې ډول له یوې خوا « اسلام » اوافغان مسلمان ملت دمبارزې له «فاتحانه» ستبج او سنګرنه راکوز کړي ، پرګتیلې میدان ، ترې دسویې سیمرغ واخلې اوپه شکست باندې ئې دفتحې داړولو په

درد ناکي فاجعي سره له پرهارژلي خو پر شوره بدن نه دنشاط اوتحرک وروستي شيمه اودمه وباسي اوله بل لوري دخپلو نقشو دتطبيق لپاره په طبيعي ډول لاراواره کړي دروسيي دريځ خو داسي روښانه دي چي پري بحث ته اړتيا نشته خو واشنگتن دروس - امريکا دپورتني گډي ستراتيژي لپاره په دووبرخوکي کاروکړله يوي خوانيغ په نيغه دجهاد تخريبول، دجهادي ځواکونوپه منځ کي داانتشار او افتراق اورته لمن وهل ، مزدوروضعيف النفسه اوکمزورو شخصيتونو او حلقوته رشد ورکول، دجهاد دفکری ، اعتقادي شعارونو ، مشخصاتو او مواصفاتو پرضد توطئي ، دمرستوبند ول ، دجهاد پرضداوه مجاهدينو اوملت دروحيي شوراو نشاط دکمزوري کولو لپاره په پراخ، شديد، خطرناک او زهرجن تبليغاتي سياسي فعاليت لاس پوري کول . اوبل لور ته زيارايستل چي دکابل دکرغيړن رژيم موقعيت ټينگ وښودل شي ـــ مورال يي لوړتبليغ شي اواعتدال دجگړي ختم، سولي واقعيت گرائي اوديموکراسي ته متمايل معرفي شي . دنجيب وروستي تصميمونه اوپيشنهادونه دپورتني يادي شوی پروسي دتقويي لپاره پدي هدف رامنځ ته شول چي مسکو واشنگتن دافغانستان مظلوم اوفاتح ملت پرسرنوشت دخپل ظالمانه سازش دتوجيه اودکابل حکومت ته د «موقعيت» ورکولو بي شرمانه دسبسني لپاره عمومي ذهنيتونه چمتو کړای شي .

ترکومه چي خبره په کابل کي دنجيب دتپل شوي رژيم په اقداماتو پوري اړه لري ښکاره ده چي په بشپړه توگه دهغي پروسي اوعمليي يوه کړي او دهغه هدف په لوری يوگام دي چي دمسکو او واشنگتن لخوا زمونږ دمظلوم ملت داسلامي انقلاب پر خلاف پيل اومخي ته اچول شوي دي .

غرب دنجيب وروستي اعلانونه په ډيري ځانگړي دلچسپي سره تبليغوي پداسي حال کي چي پدی نه پوهيږي چي دماهيت په لحاظ داسي نوي څه پکي هيڅ نشته چي دافغانستان دمسلمان ملت له جهادي موضع اونظره دبحث وړوي . ديوه رژيم پرخلاف چي ټول ملت راپورته وي اوموجوديت ئي دملت او دهغه ددولس کلني خونړي مبارزي دارمان، يونيم مليون شهيدانو دمظلومووينو دسوغات اوپيغام او ديوي لوئي امپراطوري درسواماتي دطبيعي گټي اونتيجي ترمنځ حايل وي دلکونو وگړوپه وينو ئي لاسونه ککړوي زمونږ دمسلمان ملت سره دزرگونو زړه ريږدوونکو جناياتو اوفاجعو توره دوسيه ولري دهغه له خوا له يوي داسي طرحي اواقدام پرته چي دملت ارادي او غوښتني ته يي په بلاقيد و شرط او فوري توگه له تسليمدوماسوابل مفهوم ولري څه حيثيت درلوداي شي اوڅه ډول پري بحث کيداي شي .

پداسي حال کي چي امريکا په ډيره بي شرمي مجاهدين دهيروئينو په توليد اوسوداگري تورنوي اوپدي برخه کي ئي په پراخو تبليغاتو سره په عمومي اذهانوکي بدنامول غواړي اوپدي وروستيو کي ئي خپل دي زهرجن اوناوړه حرکت ته فوق العاده شدت ورکړي . دنجيب لخوا دمخدره مواد وپرضد دکمپاين په نامه تصميمونه اواقدامات اعلانيدل

هغه ډرامه ده چې غواړي امریکایانو ته په غرب کې دده دکرغیړن رژیم دمحبوب او «معقول» ښودلو لپاره یوښل تبلیغاتي «چانس» ورکړي امریکا به حتمآ لدي چانس نه په غرب کې دمجاهدینو او په مجموع کې د اسلامي حکومت پرتله دنجیب په ارجحیت !(ثابتولو) کې پوره پوره کاراخلي . سره لدي چې امریکا پدي ښه پوهیږي چې نجیب په افغانستان کې څومره کنټرول لري چې دمخدره موادو مخه ونیسي؟

او هم هغه رژیم چې دیونیم ملیون مظلوموانسانانو قاتل دي اولگیا دي دپردیو دګټو لپاره دخپل ټول ملت په وړاندي دپردیو دزور خرواریزو بمونو ، سکډ میزائیلو او دوروستي ماډل ټانکونو دوحشتناکو ګولیو په منطق خبري کوي دیوي بې رحمه امپراتوري دغلامي اومزدوري ځنځیرئي په غاړه کې دي څنګه دداسي انساني احساس مظاهره کولای شي؟

دنجیب کرغیړن رژیم چې دپوځ دننه وروستي حرکت له یوې بلي رسوائي سره مخامخ کړ دروس - امریکا دي استراتیژي ته چې جهاد کمزوري اودنجیب رژیم پیاوړي وښودل شي هم تاوان ورساوه .نړیوال طاقتونه غواړي دکابل دحکومت له وروستیو اعلانونو نه په استفادي سره هغه تاوان هم جبران کړي او دروس - امریکا دواکمنو تر راتلونکو خبرودمخه دنجیب حکومت مطمئن او پرچارو مسلط او سیاستونه یې معتدل ، واقعیت پال اوافغانستان ته دسولي دراوستوپه لوري متمایل وښیي.

داټول جریان ښه په ډاګه کوي چې داسلام دښمنان په څومره هماهنګي شدت اوچټکتیا لګیادي په ماتي باندي زمونږ دمسلمان ملت دفتحي دبدلولو دشوم اوپلیت هدف لپاره کار اوفعالیت کوي خومتأسفانه چې زمونږ حالت خورا ځورووونکي دي دهغو حلقو حساب خوبیل دي چې غواړي دمجاهدینو له منځ نه په مستقیم اوغیر مستقیم ډول داستعمار له عملي سره په یوه جهت کې روان دي ، هغه ځواکونه چې داستعمار په پلیتواغراضو ښه پوه دي اوله هغو سره شدید مخالفت هم عنوانوي اودنړیوال استعمار ددسیسو دماهیت ، مشخصا تواوهدف ډدرک اودهغه په وړاندي دمقابلي اومقاومت په باب دنظر پوره وحدت هم لري مګر متاسفانه داخو پریږده چې د اسلامي انقلاب پرضد دروانې فاجعې پر خلاف په یوه ګډ تفاهم اوطرحه ندي متفق حتي پدي هم ندي بریالي شوي چې هغه حلقي چې په څرګنده

پاتې په (۱۳) مخ کې

دمسکوواشنگتن دظالمانه او بیرحمانه پروسي اوسني اهداف دادي چې جهاد ضعیف او کمزوري وښودل شي . دجهاد دقیادتونو حیثیت ختم شي جگړه له رکود سره مخامخ شي اوخبره دي ته ورسوله شي چې دجگړی په ډگرکي دقضیی له حل نه وروستي امیدونه هم په نهیلي بدل شي اوپدي ډول له یوي خوا (اسلام) اوافغان مسلمان ملت دمبارزي له (فاتحانه) ستیج او سنگرنه راکوز کړي ، پرگتلي میدان تري دسوبي بیرغ واخلي اوپه شکست باندي ئي دفتحي داړولو په درد ناکي فاجعي سره له پرهارژلي خو پر شوره بدن نه دنشاط اوتحرک وروستي شیمه اودمه وباسي .

محمدیوسف قدردان

کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت کمونیزم

کمونیزم بحیث یك سیستم اداری در اوراق تاریخ تا سال ۱۹۱۷ وجود خارجی وعملی نداشت، نظریه پردازان این طرز فکر منحط (مارکس ، انکلس ، فویرباخ و...) درنوشته های شان پیوسته به این نظریه تأکیدنموده اند که جوامع بشری بصورت طبعی وجبری بدون خواست و ارادهٔ افراد آن درجاده حرکت و تحول بسوی جامعه به اصطلاح بدون طبقه! در حرکت است .

جامعه یکه آنجاارباب ورعیت ، رئیس ومرؤس ، کارگروکارفرما ، دهقان وبادار ، برده وبرده دار ، مالك ومملوك وجودندارد . درآن سیستم خیالی مالکیت های جمعی ، واشتراکی جای مالکیت های شخصی و خصوصی رامیگیرد. عدالت ومساوات جای ظلم و بی عدالتی راگرفته درنهایت امر قوهٔ بنام دولت و حکومت در وجود سازمانهای اجتماعی منحل شده ضرورتی برای پولیس واعمالی قوه و زور، احساس نه میگردد. وبدینترتیب حاکمیت خیالی کمونیزم ایجاد گردیده وجوامع انسانی به معراج کمال! خودمیرسد،

تاقبل از سال ۱۹۱۷ این تیوری درچوکات یك، مسلك سیاسی که نظم و اراده جامعه رادردست داشته، باشد عرض اندام نکرده بود .واقعه ۲٤ اکتوبر ۱۹۱۷م پدیده تازه سیاسی بود که درحیات اجتماعی و اقتصادی مردم روسیه ظاهر گردید.

این حادثه همزمان باجنگ جهانی اول بوقوع پیوست فرصت خوبی بود برای حامیانی این طرز دیدکه از مارکسیزم چهره صلح دوستانه و قابل قبول برای جهانیان و مردم روسیه ترسیم نمایند و گناه مشکلات بعدی راکه زاده این سیستم بود بدوش نابسامانیهای ناشی‌ازجنگ، جهانی انداخته و برای تحکیم پایه های حکومت‌کمونستی از طریق ایجاد شبکه های جاسوسی و پولیمی و دردست گرفتن نبض اقتصادی کارنماید.

دست اندرکاران سوسیالیزم برای دریافت پایگاهای دیگر نقشه های طرح ریزی نمودند که بخش عظیم‌تطبیق، این پروژه هااز طریق لشکر کشی و تجاوزنظامی به کشور های همسایه درقدم اول و فرستادن نیرو و قوا به‌کشورهای دور تر درقدم دوم مربوط میگردید .دربرخی موارد این پروگرام توسط اجنت هاو نمایندگان سراپاقرص‌کمونیزم درکشورهای مربوط شان اجراگردیده است.

کمونیستها تاسال ۱۹٦۰ کماکان برای اهداف خود و در دام آوردن کشور های مستقل مرتب از همین شیوه یعنی تجاوز و توصل به قوه نظامی کارگرفته اند .که، میتوان اشغال جمهوریت های داخل قلمرو روسیه‌مانند اذربائجان ، قزاقستان ، ازبکستان ، لیتوانیا ، و استوانیا و ... وتجاوز به پو لیند ، چکوسلواکیا ، و المان‌شرق و...کشورهای اروپای شرقی در خارج از دایره‌امپراطوری روس را بطورنمونه نام برد.

روسها ازین استراتیژی (تجاوزنظامی) برای دست یابی به اهداف شان حداکثر استفاده رانموده‌اند ودر کمتر موردی در مقابل تجاوز آنها مقاومت ومقابله باالمثل صورت گر فته است و اگر هم مقاومتی شده، باشد عمرآن مقاومت بسیار کوتاه بوده‌و به‌شدت وقساوت سرکوب گردیده است .

روی‌همرفته روسهاهم درداخل روسیه فدرالی وهم در خارج به جهانیان طوری وانمود کرده بودند که قوای نظامی روس شکست ناپذیر ورویکارشدن دولت های کمو نستی یك ضرورت طبعی میباشد.

باهمین روحیه وبا استفاده از تجربه های گذشته حاکمان کرملین نقشه تجاوزبه افغانستان را روی دست گرفته و در سال ۱۹۷۹ آنرا به اجراء گذاشتند، اما اینبار دیگر از محا سبات شان نتیجه مطلوب بدست نیاوردند و گویا فراموش کرده بودندمطابق به تیزمارکسیزم که همه چیز در تغییر است و این تغییر استثنانمی پذیرد ،روزی مارکس هم قربانی نظریه خود گردد.

اینجاست که موضوع تجاوز به افغانستان و مقاومت و جهاد مسلحانه مجاهدین مسلمان این کشورازمهمترین مسایل جهانی قرار گرفته و توجه جهانیان را بخود جلب میکند .روسها برای حفظ کمو نیزم اثبات این مسلٔه که قوای نظامی روس هنوز هم شکست ناپذیر بوده و توانایی مقابله با مخالفین کمو نیزم را دارد به فشار نظامی خود می افزاید و از تمامی قدرت نظامی خود جهت سرکوب و خاموش ساختن شعله های انقلاب اسلامی استفاده مینماید .

دنیای غیر کمو نیزم هم با شناختی که از توسعه طلبی و نظامی گری روس داشتند مقاومت مردم مسلمان افغانستان را تلاشهای بیهوده دانسته و دراوایل چندان علاقه به آن نمی گیرند.

ملت مجاهد افغانستان دریك ازمون بزرگ قرارگرفته بود از یکطرف ادامه مقاومت دربرابری قوای کمو نیزم بین المللی تجربه تکرارنشده تاریخ بشمار میرفت و از طرف دیگر قانع ساختن دنیا به اینکه ملت مسلمان افغانستان قادر است بااتکاء به خداوند "ج" وامکانات ذاتی شان متجاوزین رابه شکست مواجه نمایندو بدینترتیب ریکورد شکست ناپذیر ی کمو نیزم را درهم بشکنند امری بود دشوار.

گذشت زمان فراروشکست خفت بارروس ازافغانستان ، که یك امر تصادفی واتفاقی نبوده این موضوع رابه‌اثبات رسانید که کمونیزم نه تنها یكضرورت طبعی نبوده بلکه یك توءطیه خطرناك بین المللی صهیو نستی استکه مارکس و انگلس یهودی انرا در قالب یك سیستم فکری دراورده و زیاتر از هفتاد سال ملیونها انسانرا اسیرآن ساختند اذیت وشکنجه نمودند .

> **ملت مسلمان افغانستان درین برهه تاریخ باقبول مصائب وقرباني هاي زيادي افتخار آنرا کسب نموده که بزرگترین قدرت استعماري عصر را از بنیادمنهدم نماید وملت هاي اسير را درس آزادي بیاموزاند. و بالاخره باخون خود بر فورمولهای باطل خط چلیپابکشد.**

ملت مسلمان افغانستان دراین برهه تاریخ باقبول، مصائب وقربانی های زیادی افتخارآنراکسب نمود که بزرگترین قدرت استعماری عصر راازبنیاد مهندم نماید و ملت های اسیر را درس آزادی بیاموزاند وبالاخره باخون خود برفورمولهای باطل خط چلیپابکشد.

تحولات وجریانات جاری در بلاك کمونیزم ثمره و حاصل خونهای ریخته شده مسلمانان افغانستان است. قیامهای آزادی خواهی و شکست مهره‌های کمو نستی در، اروپای شرقی و جمهوریهای تحت ستم روس که امروز ، سردمداران کرملین را ابله و سرگردان نموده است نتیجه‌جهاد ومجاهدت ملتی است که یازده سال را برای آزادی و حاکمیت عقیده و ایمان مردانه رزمیده‌اند

امروز دیگر جنازه کمونیزم بردوش گورباچف ورفقای، وی بارشده و آخرین میخ ها برتابوت کمونیزم کوبیده می شود.

مردم دنیا از مجاهدین افغان مشکور و ممنون‌هستند که باوجود عدم تناسب قوا برای شکستن زنجیرکمونیزم تحمل سختی های ودشواریهارانمودندومردانه از دین، و عقیده شان به قیمت تقدیم یك ونیم ملیون شهید پاسداری نمودند و امروز در آستانه پیروزی نهایی قراردارند . انشاالله تعالی

زبیر شفیقی

کشمیر د اور له لمبونه

د آزادۍ په لور

پیرنگی ښکیلاك دوې درې پېړۍ د آسیاد لویې وچې په ډیروبرخو خصوصا "په اسلامي هیوادونو خپلې خونړۍ پنجې ښخې کړې وې اوکله یې چې د آزادۍ غورځنگونو په، توپاني څپو کې د اقتدار بېړۍ په ډوبیدو شوه بیا یې هم له داسې، شیطاني نیرنگ نه کار واخیست چې د آسیا په لویه وچه کې یې دامن او سولې فضاء تراوسه خړمېړه ساتلې، د اسلامي هیوادونو جغرافیایي بریدونه یې یو پربل ورننه ویستلا و داسې سیمې یې پکې جوړې کړې. چې تراوسه پرې ددغه هیوادونو یوله بله مخالفت روان دی چې کله کله دغه مخالفت تودوجگړواووینو تویولو ته هم ورسیږی.

پدې لړکې دپیرنگي استعماریو بل خاینانه دام دکشمیر لەمسلمان ولس سره هغه جفاوه چې د دوی، او هندي سامراج په گډوهلوځلو او زیار دغه جنت نظیره سردرې تر اوسه پورې د برهمني ښکیلاکگروپه لاس کې پاتې دی. کله چې دهند، له نیمې وچې پیرنگیانو خپلې پښې سپکې کړې قاره گۍ په دوو مستقلو، هیوادونو (هند اوپاکستان)وویشل شوه ،ویش دنفوس په تناسب ؤ کوم ځایکې چې مسلمانان ډیر وو دپاکستان اوچیرته چې هندوان او سیکان زیات ووهغه د هندوستان، برخه وگڼل شوه ،خوپه کشمیرکې چې په سلو کې (۹۵) تنه نفوس یې مسلمانان دي هغه وخت برهمنی واکدارنوو چې بالاخره د ولس د خوښې پرخلاف هغوی له هندسره دپیوستون اعلان وکړ ،له همغه وخت نه راپدیخوا دکشمیر ولس دخپلواکۍ لاس ته راوړلو او دپاکستان له اسلامی هیوادسره دپیوستون لپاره دمبارزې او قیام لاره خپله کړه، د آزادۍ غورځنگ دومره زور ونیوچی، دکشمیر یوه برخه عملا " آزاده شوه وروسته بیا د کشمیر د ولس دغه برحق مبارزه دسیاسي محفلونوپه دوراونونوکې ورو ورو سړه او له ذهنیتونو نه ولویده ،خودکشمیر مسلمانو زامنو خپل اسلامی هویت او تشخص له لاسه ورنه کړ او نه یې دبرهمني پنډتانو په مخکې د ذلت، سرونه ټیټ کړل، دهندي ښکیلاک د ډول ډول توطیئو او دسیسو په مقابل کې یې په کلکه مقاومت وکړ، خو ظاهرا " څه دپاسه څلویښت کاله دغه سیمه دهندي استکبار پەلاسو کې پاتې شوه،هندوانو په دغه دوره کې له ډول ډول نیرنگونو او دسیسو نه کارواخیست له یوې خوایې عملا " کشمیر د خپلو پوځونو پواسطه لاندې کړ یوء او لەبلې خوایې د ملگروملتونوپه سازمانکې چې کله دپاکستان او نړیوالو د عکس العمل توندوالی حس کړبیایې،

دملګروملتو پریکړه منلې او اعلان یې کړی چې د کشمیر ولس به دخپل، برخلیك په باب په خپله پریکړه کوي، ددې ترڅنګ یې بیا خپل تیری او تسلط ته دوام ورکړی او کله چې، حالات بیرته لږ نورمال شویدي دوی پخوانۍ خبرې او وعدې ټولې له یاده ایستلي او کشمیر یې دهند نه جلاکیدونکې برخه ګڼلې ده.

همدارنګه هندوانو په کشمیر کې، د خپلواکۍ جذبې د وژلو لپاره له هیڅ رازوسلو او وسیلو څخه مخ نه دی اړولی، دکشمیر ولس په منځ کې یې دنفاق، عیاشۍ او فساد په خورولو لاس پورې کړی دعیاشۍ او فحاشی مرکزونه یې پرانستلي او غوښتل یې پدې ډول، د کشمیر مسلمان ولس له خپل تاریخي عظمت نه بیلارې او بیګانه کړي، ترڅو په راتلونکې کې له هندوایزم او بې دینۍ سره مقابله ونشي کړای. هندی ښکیلاکګرو د کشمیري ولس د غلام ساتلو لپاره بله داسې دسیسه په کار واچوله چې په ولس کې یې داسلام او پاکستان سره د پیوستون پرځای د کشمیر ملت او نشنلیزم په بناء، ولې جوړې او پراخ تبلیغات یې پیل کړل، ترڅو له یوې خوا دمسلمان امت د وحدت مخنیوی وکړي اوله بلې خوا دکشمیر ولس او پاکستان ترمنځ، دبیلتون غرونه ودروي.

لنډه دا چې کشمیر ترننه دهند او پاکستان ترمنځ متنازعه سیمه پاتې شویده، په همدغې مسئله هنداو پاکستان دوه ځله دجګړې اورته ننوتي، خود کشمیر دولس په باب وروستۍ پریکړه لانده عملي شوې.

یوُلس کاله وړاندې چې کله د ټولوملي او بین المللی قوانینو او نورمونو پر خلاف روسي ښکیلاکګرو زمونږ پرمظلوم هیواد یرغل وکړاوبیا، د تیرو لسو کالو په جریان کې چې د افغانستان مجاهد او مؤمن ملت کومې قربانۍ ورکړې او دخپلو بیدریغه قربانیو په زور یې سور ښکیلاك له رسوا ماتې سره مخامخ کړ په ټوله نړۍ کې یې اسلامي او خپلواکي غوښتونکو غورځنګونو ته نوې ساه او حوصله وروبښله. دافغان مؤمن ولس برمیال قیام ډیرواسیرو ملتونو ته د خپلواکۍ لار په نښه کړه، هغوی ورځنی معمول اصطلاحات تغیر کړل، ماته نه منونکي '!' یې مات کړل او دخپلواکۍ غوښتونکو غورځنګونو په لیکوکې یې د امیداو بریږوح پوه کړه.

چې پدې لړ کې زمونږ دبرمیال ملت دجهاد اغیزې تر هرچاوړاندې دکشمیر او منځنۍ آسیا پرهیوادونو پریوتې، هغوی زمونږ له قیام نه الهام واخیست او دشهادت اوشهامت په لاره یې ګام کیښود.

پدې هکله دکشمیر ولس د آزادی یونامتو مشر ایوب تاکه وایي چې: "دمجاهدو افغانانو په لاس دروسي زبر ځواك رسوا ماتې موږ ته دادرس راکړ چې که تش لاسي افغانان روس غوندې طاقت ماتولی شي نو دکشمیر مسلمانان له خپلې خاورې نه هندي ښکیلاکګر چې په وار وار له روسانو، نه کمزوري دي ولې ونشي شړلای؟" دغه نامتو مبارز بیاوایی: "لکه څنګه چې زمونږ افغانانو ورونو له خپل هیواد نه سور استکبار وشاړه داسې به ډیر ژر که خدای (ج) کول دکشمیر مسلمانان هندي پنډتان له خپلې خاورې نه وباسي."

دکشمیر ولس د آزادۍ غوښتنې

دکشمیر ولس دآزادي غوښتني غورځنګ له تیریونیم کال راهیسې دومره قوي اوپیاوړي شوي چې اوس یې قابوکول اوکنترولول محال ښکاري. دکشمیر له لویو ښاړونو څخه نیولي تر لرې لرې اطرافي کلیوپورې ټول اولس دهندي تیري کوونکو پرخلاف راپورته شوي دي.

غورځنګ له تير يوه نيم کال راپديخوا دومره زور نيولی چې اوس يې، قابوکول او کنترولول محال ښکاري ، د کشمير له لويو ښارونو نه نيولې تر لرې لرې اطرافي کليواوس ټول ولس د هندي تيري کوونکو پرخلاف راپورته شوی او ديوه هندي خبريال په قول اوس هلته د هند واکمني، عملا" پای ته رسيدلې ده. په کشمير کې له تيرو دووکالو راهيسې دپاکستان ملي ورځ "داګست ١٤مه" په ډيرو شاندارو مراسمو نمانځل کيږی د کشمير په ګوټ ګوټ کې دپاکستان بيرغو نه پورته کيږی او له پاکستان سره دپيوستون شعارونه بدرګه کيږي.

همدارنګه د اګست ١٥ مه دهند دخپلواکۍ ورځ بيا په کشمير کې دملي ماتم د ورځې په دود غندل کيږی پدغه ورځ د احتجاج په دود ټول بازارونه او کارباري مرکزونه بنديږي او خلك دماتم توربيرغونه پورته کوي، همدارنګه دغه شپه په زياتره کشمير کې خلك دبريښنااو ډيوو له بلولو نه، ډډه کوي او پدی ډول له هندي ښکيلاك سره خپله ژوره کرکه په ډاګه کوي د تيرعيسوي کال په وروستيوکې چې کله دهند په عمومي انتخاباتو کې د انديراکانګريس ګوند ماته وخوړه او دراجيو ګاندي حکومت، ړنګ شو.

دهغه پر ځای د وی پی سنګ په مشرۍ ائتلافي حکومت منځ ته راغی دغه انتخابات هم د کشمير ولس تحريم کړل او په نتيجه کې په نيول شوې کشمير کې په سلوکې له يونه ترپنځو تنو پورې پکې برخه واخيسته. نوی حکومت ته له تيرحکومت نه دوې ستري کشالې پاتې وې چې يوه يې د ختيځ پنجاب دبيلتون غوښتونکو سيکا نو، او بله دکشمير د ولس آزادی غوښتوونکی غورځنګ ؤ. په وی پی سنګ دواړو مسئلو ته نوې تګلاره په پام کی ونيوه چې بالاخره په کشمير کې د انديراکانګريس ګوډاګی وزيراعلی فاروق عبدالله استعفی ورکړه او دهند حکومت د کشميري مسلمانانو مشهور قاتل "جګموهن داس " د کشمير ګورنر وټاکه، قصاب جګموهن هم دکشمير ولس د قيام د ځپلو لپاره له هيڅ راز ټکولو او حيلو ډډه ونه کړه، په وار وار کشمير ته په زرګو نو تنه تازه دم پوځيان وليږل شول. اوس کشميريو پوځي قرار ګاه ته ورتهدی چې په هره څو متری کې څو تنه، هندي پوځيانو مورچه نيولې ده، خو، سره لدی هم د کشمير دمسلمان ولس برمیال پاڅون دخپل وروستي بری په لو ر ګړندي ګامونه اخلي، اوسنی صورت حال دادی چې هره ور ځ په لسګونو کشميريان د هندي پوځيانو د ډزو په اثر دشهادت لاره بدرګه کوي او په زرګونو تنه همدا اوس دهندي يرغلګرو په زندانوکې پراتهدي همدغه لړۍ هره ور ځ دوام لري، له يوې ورځې نه بلې ته د خپلواکۍ غورځنګ قوي کيږي. له يوې خوا جګموهن پرکشمير دستم او تيري تور جال غوړولی، د کشمير په ښارونو، او کليو کې د کورونو عامې پلټنې، روانې دي او له بلې خوا ولس خپل اتلوالی مقاومت ته د شهادت په بيه دوام ورکوي او دآزادۍاوخپلواکۍ په لور خپل مزل لنډوي. د تيرو څو مياشتو په جريان کې په سلګونو، تنه کشميريان په مظاهرو اواعتصابونو کې دهندي پوځونو په ډزو شهيدان شوي چې له دې ډلې نه د کشمير، دآزادۍ دجبهې څوتنه نوميالي قوماندانان او مشران هم دي. هلته اوس ـ مظاهرې، اعتصابونه، بنديزونه ، مرګونه او ډزاو ډوز دورځې معمول ګرځيدلی له بلې خوا کشميريانو هم دولس او اسلام غداران په نښه کړي او يوپربل پسې يې د، خپلو شومو عملو نو په سزارسوي دغه کشمکش تردې حده غځيدلی چې په هند کې يې د ډيرو اخبارونو پر دريځونو اثر غورځولی دی هلته اوس زياتره تحليلګران او سياسي مبصرين داعقيده لري چې کشمير نوردهند له لاسه وتلی دی او د کشمير دبايللو ملامتی هم دهندپر، حکومت وراچوی، ځکه چې اوس زياترو خبريالانو ته د کشمير په ولس دهندی پوځيانو د تيری او ظلم داستانونه برلاشويدي، زياترو هندي ليکوالانو او ژورنالستانو له تند

مذهبي تعصب سره سره پردې ټکي اعتراف کړی چې نور کشمیر دهند له لاسه تللی او ددغه مسلمان ولس د آزادۍ دغورځنګ د بري خبری کوی د کشمیر د مسئلی یوبل اړخ دادی څومره چې په کشمیر کې د ، خپلواکۍ غورځنګ پیاوړی کیږي هومره د هنداو پاکستان ترمنځ دټکر خطر زیاتیږي، ځکه له یوې خواهند کشمیر، په اسانه له لاسه ورکول نه غواړ ي اوله بلې خواپاکستان هم دکشمیر دحالاتوپه رابطه بې تفاوته نشي پاتې کیدای داچې دهند او پاکستان ترمنځ تاو تریخوالی به پردی ربړه د جګړې تر میدان پورې وغځیري که نه راتلونکی وخت به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو کوم څه چې د لمر په څیر روښانه دی هغه داچې د کشمیر د ولس بر خلیك به نور د دغه مسلمان ولس د قیام په مورچل کې ټاکل کیږي، ځکه نن کشمیریان د تیرو کلو نو په څیر د پاکستان او اسلامي نړۍ د مرستې او ملاتړ پد انتظار لاس تر زنې نه دی ناست، نن هغوی دملګرو ملتو نوغونډو او پریکړه لیکونو ته انتظار نه باسی هغوی پدی پوره باور لري چې تر ١٩٦٥ کال پورې د اتلسو کالوپه موده کې د کشمیر پر مسئله دملګرو ملتو نو په سازمان کې "١٣٣" ځله، بحث شوی، څوځلي پریکړه لیکونه منظور شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړی ، هغوی پدی هم پوره باوري دي چی که په وار وار پدی بار ه کې بیا هم غونډی او کنفرانسونه، جوړشی ټول به بې نتیجې وی ا و نور هغوی دا پریکړه کړې چی دخپل برخلیك دټاکلو لپاره به دتورې، -- پاڅون او شهادت لاره تعقیبوي او څنګه چې افغاني غازیانو د ستر نړیخور ښکیلاك د تیري له لمبونه سرلوړی سرویوست داسې به یوه ورځ د کشمیر پر ولس د هندي واکمنۍ توري وریځې د تل لپاره لرې شي او د کشمیر پر افق به د اسلامي نظام روښانه لمر خپلې زرینې وړانګې وغوړوی .

د کشمیر د آزادۍ او په ټوله نړۍ کې د اسلامي ورورولی او اِخوت، د ټینګیدو په هیله

"ومن اللّٰه التوفيق"

> دکشمیر خلکو نوره داپریکړه کړي چي دخپل برخلیك (سرنوشت) دټاکلو لپاره به دتوري ، پاڅون اوشهادت لاره تعقیبوي اولکه څنګه چي افغاني غازیانو دروس دنړیخور ښکیلاك دتیري له لمبونه سرلوړي سرویوست داسي به یوه ورځ دکشمیر پرولس دهندي واکمنې توري وریځي دتل لپاره لري شي اودکشمیر پرافق به دآزادي او اسلامي نظام روښانه لمرخپلي زریني وړانګي وغوړوي .

دجهاد پرضد دیوې بلې ...

داستعمار پورتني پلان ته کار کوي له هغو نه بیلي کړي چي په افغانستان کي دسوچه اسلامي حکومت پرراوستو معتقد اومتعهد دي . نن ګوروچي متأسفانه دهغو ځواکونو ترمنځ ترټولو زیات واټن دي چي له استعمار نه کرکه لري اوداسلامي انقلاب دارمانونو تحقق غواړي اووینو چي استعمار اودهغوي وابستګانو چي زمونږ داسلامي انقلاب لدي ستونزي کومه ګټه اخیستي له بل هیڅ فرصت نه ئي نده ترلاسه کړي که داځواکونه په یوه ګړ جدي اومبتکرانه موضع اوحرکت ځان وخوځوي مطمئن یو چي استعمار اونوکران به ئي ډیر ژر پر ځاي کیني اوانشاألله اسلامي انقلاب به دخپل طبیعي مسیر وروستي پړاو هم په پر یکنده اوچټك بریالتوب لاندي کړي .«ومن الله التوفیق »

همیش خلیل

دبرلین دیوال نړیدل

دافغان جهاد برکت دی

دتاریخ په پا نو کې داسی واقعات هم لیدی شی چی دفتحمندو قو تو نو د کوم عمل نه دهغو د مفتوحو ذهنیتو نو عکاسی کوی . دبرلین ددیوال تعمیر د کمو نیزم دشکست خورده ذهنیت ښنینه کوی کله کله دادیوالو نه د انسانی عظمت لکه د چین دیوال اوځنی وخت داناا‌و هزیمت لکه دبرلین د دیوال شکل واخلی .

دکال ۱۹۸٦ ع داګست دمیاشتی په ۱۳ ورځ څه وخت چی دبرلین ددیوال پنځویشتمه کلیزه نمانځلی شومنو تاریخ کې په ورومبی ځل دامریکی او روسی تینکونه یوبل ته مخ په مخ ودرولی شول هر کله چی په ډیرو سنګینو حالاتو کې هم ددغودواړو هیوادونو تینکونه چیری داسی مخ په مخ شوی نه وو.

په دویم لوی جنګ کی دهټلر دماتی نه پس اتحادیانو یعنی امریکی، فرانس، برطانیی او روسی څلورواړو المان وویشلو .ددغه ویش مقصد صرف او صرف دا وو چی جرمنیان په حیث دقوم ختم کړی ځکه چی ددوي بچیان هم د المان د جنګونو باعث وی. روس پخیله برخه کې دکمونیزم خپرولو اراده کړی وه، غربی المان غربي هیوادونو ته ورکړل شو او شرقی المان د روس په برخه ورسید و ولی ده برلین ښار هم دوه نیمه کړو دا ښار په اصل کی په ختیځ المان کی واقع دی چی دهټلرپه دورکي دالمان دټولو نه لوی او اهم ترین ښار وو. جنګ کي دټولو نه زیاته تباهی هم ددي ښار شوی وه ځکه چی دادهټلر دفوځونو مرکزوو.

اګر که دبرلین ددیوال دجوړولو آغاز دیوي ډیري معمولی واقعی نه شوی وو، خو په حقیقت کې دا داتحادیانو دسازش نتیجه وه .واقعه داوه چی

د کال ۱۹۵۳ ع دجون دمیاشتی په شپاړسمه ورځ د ختیځ المان دیوی کارخانی (ستا لن لی) مزدورانو دکاردزیاتوالی خلاف هرتال وکړو ددغه هرتال په مرسته د لویدیز المان ریډیو تیشن دضرورت نه هم ډیره پروپیګنډه وکړه .بیا دسترګو په رپ کی دا هر تال دختیځ المان په ۲۷۲ ښارونو او نورو علا قو هم خپور شو .چی نتیجه کی یی روس په ختیځ المان مارشال‌لا ولګوله ډیر خلك ګرفتار کړی شول، اتلس (۱۸) کسان په غر غره کړی شول ،یو زر خلکو ته دېورډ قید سزاګانی ورکړل شوی او لکه څنګه چی د کمو نستو قاعده ده څنی خلق یی ژوندی جلړ هضم کړل او ډیر خلك یی لرو لرو ځایو نو ته ولیږل چی د هغی له امله د ختیځ‌المان خلك لویدیز المان ته تښتیدل شرو ع شول. ددغه تیښتی د مخنیوی‌دپاره روس ددغه دیوال په باره کی فکر شروع کړو او بیا ورو ورو یی وریاندی عملا ا ر شروع کړو څکه چی دغه تیښته د کمو نیزم د نظر یی هتك وو . ولی دروسډ اقتدار خاوندان پدی نه پوهیدل‌چی ددیوال دجوړیدلو په نتیجه‌کی یو خوا خو به دخلکو د تیښتی مخنیوی وشی ولی بلخوا به کمو نیزم یو لوی زندان تصور کړی شی او آزاده نړی به نه صرف ورباندی اعتراض وکړی بلکی بدرد به وربا ندی ووایی او په کمو نستو عوامو به ددي منفی نفسیا نی اثرات هم پریو زی.

د کال ۱۹٦۱ ع د اګست‌دمیاشتی په ۱۳نیته د برلین ددیوال افتتاح وشوه دغه شان دالمان دامشهور ښار برلین دوه ځایه وویشلی شو د برلین دادیوال دښار په منځ کې (۱٦۰) کیلو متره اوږد دی .او په دواړو اړخو نو ئی د نګرانی لپاره په لږه لږه فاصله ورباندی د برجګو تعمیر هم شوی دی او په ځینو ځا یو نو د لوړوالی زیاتوالو لپاره دکنکریتی دیوال دپاسه ازغن تارونه هم غزولی شوی دی .

د کال ۱۹۸٦ عداګیست د میاشتی په ۱۳ نیته ددیوال دواړو اړخو نوته د هغه پینځه ویشتمه کلیزه ونمانځله شوه .ولی‌دواړوغاړوته دیوبل خلاف په مختلفو طریقو یعنی شرق کی د عظمت اوفتحی نخښه ګڼلی شوه او غرب کی د ذلت او غیرانسانی حرکت یادګار. یوخوا جشن او بل خواماتم ګڼلی شو. ددیوال دواړو غاړو ته دګونو څادرونه واچولی شول خوغرب کی دهغو خلکو په قبرو نو چی ددیوال نه ورتیریدلو په وخت د محافظانو له لاسه وژل شوی وو .او شرق کې‌د هغو محافظانو په قبرو نو چی ددیوال نه تیریدونکو له لاسه وژل شوی وو. پدغه ورځ دغربی المان لویو لویو لیډرانو خپلو تقریرونو کې په ښکاره تکوو ویل چی- هغوی‌دغه غیر انسانی یادګار تسلیمولو ته په هیڅ قیمت نه دی تیار، څکه چی ددغه غیر انسانی یادګار په وجه خاندانو نه تقسیم شوی دی او هغوی غواړی چی دادیوال ازغن تارونه او ګولیو ویشتلو احکامات واپس واخستلی شی او دادی ختم کړی شی ددویم لوی جنګ دشکست نه پس دادیوال د جرمن ملت دپاره د تولو نه لو یه المیه وه .

ختیځ المان‌کی به داپروپاګنډه‌کولی شوه چی د لویدیزی نړی دتخریب کاری هڅی ددغه دیوال په ذریعه شنډی کړی شوی او بله خبره به یې داکوله چی کمونیزم اوس د المان له خاوری نشی واپس کیدلی . څه وخت چی دایادګار جوړوای شو

نو یوه دلچسپه واقعه پیښه شوه .دلویدیز المان یو ٤٨ کلن سړی چې (بران) نومیده او تیرونود مرمت کار یی کولو یوه زبردسته لوبه وکړه .هغه یوواکس ویګن ګاډی په کرایه واخستلو او په هغه یی دروس فوځ یوجعلی نمبر پلیټ ولګولو . دانسان دقد برابر دری پلاستکی بتان یی واخستل دغو بتانو ته یی د روسی فوځیانووردی په غاړ کړاوپخپله یی دیو ریډګارډ کار یورل وردی هم په غاړه کړه او ددی خبری د څرګندولو کوشش یی وکړو ،چې ګني هغه دختیځ المان اوسیدونکی دی .پدغه ډول داسړی دبرلین ددیوال محافظانو ته په فریبورکولو بریالی شو او دهغو نه په تیریدلو کې کامیاب شو ګاډی کې سپرو فوځیا نو (بتان)ته محافظانو هیڅ ونه کتل .

دلویدیز المان حکامو دهغوی هرکلی وکړو .بیا د، غربی نړۍ د ابلاغو ذریعی په حرکت کی راغلی دپوځیا نو ،ریډګانو او تیلی ویژونونمایندګانو د هغه سره مرکی وکړی د ګردی نړۍ د تی،وی په تیشنو نو دهغه او دهغه دویکس ویګن ګاډی سره د، بتانو نمایش وشوه .بیا ډیری ورځی پس چې معلومه شوه چې داهرڅه فریب وو .نوپه (بران) یی د غلط بیا نی ،فریب او څنو نورو الزامو نو کې مقدمه وچلوله .دغه واقعی نه څرګندیږی چې ازاده نړۍ دبرلین ددیوال په هکله څو مره جذباتی ده . یعنی دادیوال د ازادي نړۍ او کمو نیزم تر منځ د اخلاقی فرق یو ژوندی مثال وو اوس هم په ځینو میلو کی چې دواړه غاړه یی یوشان نمانځی مثلا "دکال ١٩٨٦ع د اګیست د میاشتی په ٧نیته ختیزاو لویدیز دواړوبرخو کې د (فریدرك دی کریت ٢٠٠ تلین ونمانځلی شو .فریدرك د المان بادشاه، فیلسوف او اصلاح کننده وو دختیز المان په پوستدم ښار کې دهغه محل دی دامحل دډیرو کلو نو نه پس اولس دپارمپرانستل شوی وو د لویدیز المان نه دمووی کیمرو سره یو هجوم ختیز المان ته لاړ.ولی دکمونیزم سیوری لاندی دغه محل کی دغو خلکو د کمو نیزم دمروجهمایوسیو ،ناکامیو او تورو تیرونه سیوا نور هیڅ ونه لیدل . ددغه یادګار دنمانځلو پموخت لویدیز المان د تأسف څرکند ونه وکړه .په دغه اهمه موقع د کمونیزم په وجه ملت په دوه برخه تقسیم شو. د کمونیزم په ژرنده دل دختیز المان خلك د فریدرك، په تعریف یا تنقید کی ډیر محتاط وو.دغه شان کمو نیزم کی د مادیت او دهریت درجحان په وجه کال ١٩٨٣ کی مارتن لوتر چې عیسائیت کی د پروتستنت بانی وو ٥٠٠ تلین په موقعه د ختیزالمان په کمو نستو کی هغه جوش او جذبه نشوه لیدلی کو مه چې لویدیز المان په خلکو کې وه .

اوس اوس تقریبا "دوه کاله دمخه دبرلین ښار په ٧٥٠ تلین کی هم په مقابله د ختیز المان دخلکو د لویدیز المان خلك زیات فعاله وو .او دکمو نیزم په بي رحمه پنجه کی بدبدګیر د ختیز المان دسر دمهر یو با وجود د لویدیز المان لیډرد کال ١٩٦٥ع د جون د١٧ نیتی معاهده امن دپاره کار امده وګڼله ځکه چې ددی له امله دډیر ومعاشرتی تبادلو معاهدی عملی شوی .هم دغه وجه ده چې لویدیز المان به د دجون د میاشتی په ١٧ نیته خپله ملی ورځ ونمانځله چې دخلکو توجه دبرلین دیوال ته وګرځوی اودیوال دغورځولو اقدام وکړی ، ولی ددي هرڅه باوجود دا یوه ډیره ګرانه خبره ومخوڅه وخت چې روسان

پاتې په(٣٨) مخ کې

نویسنده : شهید دکتور عبدالله عزام

ترجمه: آیت الرحمن

فصل دوم

مارکس و مارکسیزم :

سرطان سرخ

الف: مبحث اول : سیمای اصلی مارکس:

مارکس درسال ۱۸۱۸ م تولدشدو درسال ۱۸۸۳ م در گذشت، پدرش "هرشل " در ابتدای عمر یهودی، بود ، سپس به آئین نصرانیت گرائید نامش را به ه هنریخ، تغیرداد .برخی مؤرخان میگویند علت تغیرآئین درنزد پدر مارکس مشکلات اقتصادی اوبود تا بتواند در جامعه مسیحیت وسیله زندگی پیداکند، از همینرو برخی، این نظر مارکس راکه :فریفتن مردم بخاطردست یافتن به نان کارخوبی است "به همین رویداد برعلاوه جو حاکم در اروپا برگشت میدهند .

مارکس نوه مرد خای مارکس، پیشوای روحانی (حاخام) یهود بود .از، همینرو برخی دانشمندان تاریخ نظر دارند که مارکسیزم تفسیر یهودی تاریخ و رویای توراتی وتلمودی زندگی ومردم است .

مارکس به درسهای نظری و فلسفی پوچ علاقه داشت و کاروظیفه رابد می انگاشت ،و همین امر ازناداری اش بود. از همینرو در اکثر دوران زندگی باردوش دیگران بود .زیرااو نه پیشه ای رایاد داشت ونه دفتری داشت ونه کارمنظمی .

مارکس دراول به دارایی پدر فقیرش تکیه داشت ،از همینرو باری پدرش برایش نوشت: "توخودخواه هستی ،و خود خواهی برهمکردارت غلبه دارد " و زمانیکه پدرش در، گذشت ،نامه ای به مادر خودگسیل داشت ودرآن بدون کدام تعزیت و، تسلیت خواهان سهم خود از میراث پدر شد ،وبعد ازینکه سهم خود را ، به مصرف رساندباز به دارایی مادرو برادرانش رو آورد و باردوش آنهاشد لذا مادرش برایش نوشت :"او نباید منتظر باشد که برای همیش طفیلی زندگی کند ،تو حالا بیست جهار ، ساله شده ای باید به خود تکیه کنی."

نفرت از کار، مارکس را واداشت تابه هروسیله ممکن اکر چه فریفتن و خدعه مردم باشد به مال وثروت دست یابد .از همینرو با یکی از، مالکان چاپخانه ها بنام "لاسکی" قرار داد نگارش کتابی را دراقتصاد بست و مبلغی هم قبلا" دریافت کرد ولی به متن قرارداد وفانکردهمچنین همین کاررا با یك سوسیا لیست بنام "هردنکر" تکرار کرد و از اوبخاطر نگارش یك کتاب مبلغی را قبلا گرفت اما گفتارش را جامهٔ عمل نپوشاند.

او کتاب خود "سرمایه " رابه دو چاپخانه دریك زمان به فروش رساند که این کار در عرف مالکین چاپخانه ها ،خیانت محسوب میشود .

شاگرد، دوست دیرین و وفادارش – "فریدریك انگلس " برایش نوشته‌است که : "توبی عاطفه ،خود خواه‌واز نگاه مروت و احساس کاستی داری"

مارکس شاگرد " موسی هیس " یهودی ،نویسنده کتاب "از روم تا بیت المقدس "بود. مارکس ازاواثر پذیر بود از همینرو گفته است : من این نابغه (هیس) را بخاطر دقت تفکیر و هم آهنگی نظریاتش با عقایدم و بخاطر ایمانم به‌اینکه او مرد مبارز و مفکر زحمتکش است، الگوی خود قرارداده ام.

مارکس در سال ۱۸۴۸م مانفیست، حزب کمونست را نشر کردودرسال ۱۸۶۷ م کتاب خود "سرمایه "رابه پایه اکمال رساند .

"اوتورهل " یکتن از مارکسیستها و نویسنده کتاب "کارل مارکس"می گوید که او همیشه متلون مزاج ،بینوا و کینه توز بود .و کارهایش از سوء هاضمه و غوغاهای صفرا (زردی) اش متأثر بود . او بسیار و سواسی بود ومانند همه و سواسی هادرلذت های جسدی غلو میکرد.

و همه میدانند که دو دخترش خود کشی کرده اند .

ب:مبحث دوم :تئوری مارکسیزم :

بنیادهای فکر تئوری مارکسیزم از مکتب های فکری که قبلا" یاداوری شد گرفته شده است و جو حاکم در اروپا بویژه مکتب فلسفی هیگل (ایدیالیزم) و مکتب کنت (پوزیتویسم) زمینه را برای مارکسیزم مساعد ساخت .

مارکس اندیشه اش را از هگل گرفت تا آنرا بر جامعه های بشری و تغییرات اقتصادی آنها و... تطبیق دارد .

مارکس گفته است :

"عقل موجود است ولی ماده قبل از آن موجود بوده وعقل آیینه ایست، که صورت ماده بر آن انعکاس میکند."

مارکس درین گفتار خود چنین هدف دارد: چون ماده قبل ازعقل موجود بوده،بناء " آفریدکاری وجود ندارد (العیاذبالله) بلکه مارکس می خواهد بیگوید که :خدا ،دین ، اخلاق ،سیاست و فکر همه انعکاسات ماده در آئینه عقل است .

مارکس نظر دارد که شرایط اقتصادی سیاستمداران زبده واندیشمندان بزرگ را می سازد .

برخلاف "فیخته " که نظردارد مردان بزرگ ،سیاستمداران واندیشمندان ،تاریخ وتمدن رامی سازند.

به این ترتیب مارکس میگوید :هر تغییریکه در ماده واقتصاد پدیدار شود به دنبال آن درجهان نفس، هم تغییراتی خواهدآمد ،زیرا آن تغییرات برعقل از نگاه اخلاقی، سلوکی ،دینی و سیاسی انعکاس می یابد .پس احساس روانی و جهان فکری و وجدانی انسان ، بازده تغییر وسیله تولید است ،زیراماده در مستوای اجتماعی از نقش خود در اقتصاد حکایت میکند ، و عنصر فعال و بارز در زندگی اقتصادی "ابزار تولید " است .

مارکس خواست تا اصطلاحات، هگل را در تفسیر تاریخی که آنرا حتمی و قطعی دانسته بکاربرد . و آنرا "کشمکش طبقاتیش"خوانده است .

۱ - پس درجامعه پادشاهان قدیم "پادشاهان" تز" و بردگان و فقرا "انتی تز" است که ازخلال کشمکش "تز" و "انتی تز "جامعه جدیدی بوجودمی آیدکه آن جامعه (دربرگیرنده تزو انتی تز است)وآن عبارت ازجامعه فیودالی است.

۲ - و درجامعه فیودالی ملاکها "ستز" و دهقانان وبردگان "انتی تز "است که از خلال مبارزه میان این دو طبقه (ملاکهاودهقانان) جامعه جدیدی از بقیه هردوبمیان، می آید آن جامعه کیپتالستی است.

مورخان میگویند علت تغییر آئین در نزد پدرمارکس مشکلات اقتصادی او بود تا بتواند در جامعه مسیحیت وسیله زندگی پیدا کند از همینرو برخی این نظر مارکس را که : « فریفتن مردم بخاطر دست یافتن به نان کارخوبی است » به همین رویداد برعلاوه جوحاکم در اروپا برگشت میدهند .

۳ – در جامعه کپیتالستی بورژواها (مالکان فابریکه ها) تز و پرولتاریا (کارکران) انتی تزاست که از خلال کشمکش طبقاتی ،ثروت از بورژواهابه پرولتاریاو سپس دولت انتقال می یابد که آن "سنتر"است وتولدجامعه کمو نستی .

و درینجاقانون کشمکش طبقاتی با زوال ملکیت که محور کشمکشهاوزوال ، همه طبقات است ،پایان می یابد. و می توان تیؤری مارکس راطورخلاصه جنین یاداوری کرد :هرجامعه ضد خود را دربطن خود می پروردکه سرانجام آنرا سقوط داده ودرجایش تکیه می زند واین جامعه جدیدبازهم دربطن خود ضدخود راپرورده آنرا سرنگون می سازدوجای اورامی گیرد ،وبه این ترتیب این کشمکش جریان دارد ،تا اینکه جامعه کمونستی که ضدی ندارد بوجودمی آید ،ازهمینرو کمو نیزم دائمی‌مستمر و ابدی است."

مارکس نظر دارد که هرجامعه جدید از جامعه پیشین خوب تروبرتراست زیرا نسبت به دوره گذشته مترقی تراست ،چون ابزارتولیدجدید ازابزار کهن بهتراست بنا "جامعه آن هم بهتر و برتر است .

و همین است درخشش افسونگری که کمو نیست ها بوسیله آن چشمان پیرونشان را خیره می سازند.و از همینرو کمو نیستها درهرجائیکه پا گذاشتند دست به شورشها و فتنه انگیزی ها می زنند و نظام پیشین راسرنگون می سازند ودرجای آن به گمان خود جامعه جدید ومترقی را اساس می نهند.

مارکس دررابطه تغییر اخلاق براثر تغییر ابزار تولید مثالی را یادآوری نموده میگوید :
درجامعه قدیم (دورانیکه انسان‌نیازمندی هایش را از راه شکار حل‌می ساخت) تنها مرد به ثروت دست‌می یافت و زن نمی توانست شکارکند زیرا از نگاه اجتماعی دارای مکانت حقیری بود ،سپس جامعه کاپیتالیستی آمد که زن بامرددر کارهاشریك شد اگر چه هم که این اشتراك بسیار اندك بود مثل کشاورزی و امثال‌آن بنا" به مقام بلندتری راه یافت‌ولی اکثر کارهادراین جامعه برعضلات مرد متکی بود ،وزن ازبهره گیری آزادی جنسی محروم شد و درهمجو عصری حرمت زناو عدم جواز تعد دشوهران زیادبه یك زن بوجودآمد.

اما زمانیکه جامعه به مرحله کپیتالستی گام نهاد هوزن ازنگاه اقتصادی به استقلالیت رسید ،زیرااو می توانست مانند مرد اداره ابزار را به عهده گیرد ،و زن نیز توانست از آزادی جنسی اش بدون کدام مانعی بهره گیرد وبرایش دیگر استمتاع جنسی حرام نبودو در اینجا یك قانون دیگری هم استکه مارکس درانقلاب کارگری برآن اعتماد داد و آن قانون ارزش اضافی یا ربح سرمایه داراست ،مارکس نظرداد که ربح نتیجه عرق کارگران و خون آنهاست .

این قانون عباراست از "ارزش اضافی :ربح سرمایه دار (کارکرو یاتولید آن – مزد کارگر) که‌به این ترتیب روزبروز کارگران بدبخت تر وفقیر ترو نیازمندتر می شوند و در مقابل سرمایه دار روز بروزچاق تر و ثروتمندتر میشو د و سرمایه‌دار چون زالو ،خون کارگران رامی‌مکدو

بقیه درصفحه (٢٤)

> **مارکس به درسهای نظری وفلسفی پوچ علاقه داشت و کار و وظیفه را بد می انگاشت ، و همین امر راز ناداری اش بود . از همینرو دراکثر دوران زندگی باردوش دیگران بود.زیرا اونه پیشه ای را یاد داشت و نه دفتری داشت و نه کار منظمی .**

سید محی الدین هاشمی

د روسانو مزدور رژیم
په زندانونو کې

د بندیانو لیدلي - اوریدلي حالات

پ‌ا فغا نستا ن کې دروسا نوپه‌دستورا وحما یت دشورخونړی کودتا ا ودهغې په‌نتیجه‌کې دکمونستا نوقدرت ته‌له‌رسیدلوڅخه‌وروسته ،له‌هما غه‌لومړیو‌شیبوڅخه‌دروسا نومزدورا نو دخپلوبا دا را نوپه‌دستوردا هڅه‌کوله‌چې ددوی منحوسې ا ونا ولې مفکورې هرډول مخا لفین له‌مینځه‌یوسي ترڅودوی دخپلوا لط دې ا فکا رودخپرولوا ودمسلما نې ا فغا نې ټولنې دروسي کولولپا ره‌لاره‌هوا ره‌کړي .

په‌همدې منظوردوی دموء منوا فغا نا نودنیولو ، ا وهغوی‌ته‌د شکنجوورکولوا ووژلوپه خا طرد " ا کسا " په‌نا مه‌یوه‌جا سوسي ا دا ره‌جوړه‌کړه‌چې د کا ،جی، بی دیوی څا نگې په توگه‌مستقیما" دروسي مشا ورینوله‌خوا ا دا ره‌کیدله ، چې بیا وروسته‌دوخت په‌تیریدوا و دڅپروپه‌بدلیدوسره‌یې نوم‌په " کا م " ، " خا د " ا وبیا په " وا د " وا وښت .

دغې منحوسې ا دا رې له‌جوړیدوڅخه‌ترا وسه‌پورې دا فغا نستا ن دموء منوخلکوپه‌وژلو ځپلوا وتعذیبولوکې له‌هیڅ ډول جنا یت ا ووحشت څخه‌ډډه‌نه‌ده کړې .

غوا ړوپه‌دغه‌لیکنه‌کې درنولوستونکوته‌دهغولیدلوکتلوا وا وریدلوحا لا تو کیسې وړا ندې کړوچې زمونږځینومو‌ء منوهیوا دوا لودروسا نودمزدوررژیم په‌شکنجه‌ځا یونوا و تورو زندا نونو دبند په‌دورا ن کې لیدلې ا ویا یې له‌نوروڅخه‌ا وریدلې دي.

په‌دې برخه‌کې یوا زې دهغوپیښوپه‌تفصیل ا ستنا دشویدی چې دوی دنشرا تي ا رگا نونو سره‌دمرکوپه‌ترڅ کې بیا ن کړي دي ا ویا یې خپلې دغه‌ترخې خا طرې دځا نگړورسا لوا وپه خپرونوکې دمقا لوا وخا طروپه‌شکل‌خپرې کړې دي .

دلتەدا خبرەدیا دونې وړدەچې ترا وسه پەدې هکلەکوم حقا یق دنشرا نیا و تبلیغا تي وسا یلولەلارې خپا رەشوي دي د " مشت نمونەخروا ر " حیثیت لري ، ځکەچې لە یوې خوا زمونږهغەموٴ من هیوا دوا ل چې یوځلدروسا نودمزدورا وملحدرژیمدجا سوسی شبکې خونړیومنگولوتەورغلي دي، زیا ترەیې دړول ړول وحشیا نەشکنجولاندې ا ویا پەړله ا یزەتوگەدخا دقصا با نولەخوا پەډیرەبې رحما نەتوگەپەشها دت رسیدلي دي، ا وخپلې ټولي خا طرې ا ودلیدلوکتلوا وا وریدلوحا لاتوکیسې یې لەځا ن سرەتوروخا وروتەوړي دي ا ولەهغوسرەچې بخت دا یا ري کړی دەا ولددغوقصا با نوځخەژوندي را خلاص شوي دي ډیرو بیا دړول-ړول شکنجوا وتعذیبونوپەنتیجەکې خپل ا عصا ب لەلاسەورکړي ا ودسترگولیدلو، ا وا وریدلوحا لاتوترخې خا طرې یې با لکل هیرې کړې دي ا ولەدیروکموسرە خپلوحا فظو دا مرستەکړې چېددغوترخوخا طروبشپړیا نیمگړی ا نځورپەخپل ذهن کې وسا تي ا وبیا یې دا موقع ترلاسەکړې چې دغەخا طرې ولیکي ا ویا یې دنشرا تي وسا یلوسرەدمرکوا ویا یې لەخپلوخپلوا نوسرەدزړەخوا لوا وخا طرودبیا نولەپەترڅ کې ځرگندې کړی ا ویا یې دځا نگړو رسا لوپەا ومقا لوپەشکل خلکوتەوړا ندې کړې دي ا ولەهیریدلوا وورکیدلوځخەیې ژغورلي دي .

ما پەدې برخەکې لەنشرا تي وسا یلو، رسا لوا ولەهغوموٴ منوهیوا دوا لوځخەچې دمزدور رژیم پەزا ندا نونوکې یی شپې ورځې تیرې کړي ا وهرڅەیې پخپلوسترگولیدلي دي د دځا نگړودمرکوا وخا طرودلیکلولەلیا رەځینې حقا یق را ټول کړي غوا ړم چې هغەدمجلی لە لاری لومړی پەپرلەپسی گڼوکې خپا رەا وبیا یې دیوځا نگړي ا ثرپەتوگەمینەوا لوتە وړا ندی کړم .

①

یو زندانی چی اته ویشت کلن زلمی ؤ او له بند ځخه د مخه عسکری صاحب منصب ؤ په زندان کی د ځینو د سترگو لیدلی کتلی حالاتو قیصه داسی بیان کړه : زه یی د ۱۹۸۲ ع کال (۱۳٦۰ هــ ش) کی په دی نوم چی د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان له تنظیم سره همکاری او ارتباط لرم د غزنی ولایت په عسکری قرارگاه کی ونیولم او د غزنی مرکزی خاد ته یی بوتللم . په دغه ځای کی می ځلور ورځې تیرې شوې ، وروسته یې زه یوې داسې خونې ته وروستلم چې یوه اوږده چوکۍ پکې پرته وه ، بیا یې ماته د کښینا ستلو امر وکړ ، ځوشیبې وروسته یی ځوتنه نور نیول شوی مجاهدین هم راوستل او زما په مخکی یی له هغوی ځخه دلاسونو نوکان وکاږل ، د دغی صحنی لیدل ډیر زړه دردونکی وو په همدغه وخت یی ماته

وویل که چیری ته پخپلو جرایمو (؟!) اعتراف ونکړی ته به هم په همدغه مصیبت اخته شی . روسانو او د هغوی مزدورو افغانانو بندیانو ته سزاگانی ورکولی . خو روسان ډیر وو او ترجمانانو ورسره مرسته کوله . یو بندی د نوکانو د جلاکیدو په وخت کی څو ځلی بی هوښه شو ، خو دوی پری هیڅ رحم نه کاوه . یوځل روسانو او دهغوی ترجمانانو مونږ څو تنه بندیان د غزنی یو باغ ته بوتللو ، په دغه باغ کی ونی زښتی زیاتی وی . هغوی د ونو ښاخونه سره نزدی کړل او د یو تن بندی لاسونه یی په هغو پوری وتړل بیایی ناڅا په ښاخونه سره پریښودل او د بندی لاسونه د سترگی په رپ کی د هغه له بدن څخه جلا شول او هغه د ډیر کړ او او تکلیف په نتیجه کی شهید کړای شو . د روسانو مزدورو افغانانو دغه عمل ته «واسکټ کول» ویل . تردی وروسته یی مونږ پاتی څو تنو بندیانو ته وویل چی که چیری په خپل جرم اعتراف ونکړئ او حقایق څرگند نه کړئ تاسی به هم له همدغه ډول سرنوشت سره مخامخ شئ .

له دی پیښی څخه پنځه ورځی وروسته د مازیگر مهال ؤ هغوی ماته خبر را کړ چی ستا په برخه کی زمونږ تحقیقات پای ته ورسیدل او نتیجه یی دا شوه چی ته باید ووژل شی ، خو بیا په همدغه شپه یی زه کابل ته ولیږلم او په کابل کی زما د شکنجو ، کړاوونو او تکلیفونو مرحله بیاله سره پیل شوه . زه یی په یوه داسی خو نه کی اچولی وم چی ترچت لاندی یی سم نه شوم دریدلی او پراخوالی یی یو په یونیم مترکی ؤ .

په دغه خونه کی له ما پرته نور بندیان هم وو . د زندان دغه برخه د «خطرناك محبس» په نامه یادیدله او دغه تنگی او تیاره د ځمکی لاندی خونی یی د خطرناکو بندیانو لپاره مشخصی کړی وی . مونږ ته به یی شکنجی ، ربړ او تعذیب همیشه د برقی ډنډو پوسیله راکاوه . یوه ورځ یو روسی مستنطق د تحقیق په وخت کی ډیر په غوسه شو او د کالاشنکوف پر کنداغ یی زه په خوله ووهلم او زما دری غبرگ غاښونه یی مات کړل ، شونډی می و چاودلی او خوله می له وینو ډکه شوه .

په دغه ترتیب یی ماته هره ورځ دری ځلور ساعته پرله پسی شکنجه او تعذیب را کاوه خو د شکنجی وخت او شکنجه کوونکو اشخاصو ته یی تغییر ورکاوه . روسانو به همیشه د شکنجی په وخت کی ډول - ډول پوښتنی کولی او مؤظفو کسانو ته به یی زما په بی خوبه کولو ټینگار کاوه . کله به یی زما دلاسونو اوپښو د گوتو په منځ کی برقی مزی تړل او کله به یی زما د وجود نورو برخو ته برقی شاټ ورکاوه .

اکثره وخت به زه بی حسه کیدلم ، خو بیا به هم

زه دوی نه پریښودم او کله به چی بیرته په هوښ شوم ، شکنجو وړکولو ته به یی دوام ورکاوه . یوه ورځ یی زه د لویو میخونو پوسیله په دیوال پوری ځوړند کړم او (٤٨) ساعته یی خوب ته پری نښودم . په دغو مره وخت کی یی ماته د خوراك او څښاك هیڅ رانکړل . زما لاسونه یی یوه خوا او بله خوا په میخ پوری تړلی وو ، او په پښو کی یی هم راته زنځیر اچولی ؤ . گیډی او غاړی می سخت درد کاوه .

په دریمه ورځ یی زه خوشی کړم او بیایی یوه وچه ډوډی او یو گیلاس او به را کړی تر هغی وروسته یی بیازه ټوله ورځ سر چپه ځوړند کړم . زه له ژوند څخه ډیر ستړی شوی وم څو ورځی وروسته یو روسی صاحب منصب را ته وویل چی ته په اعدام محکوم شوی یی ، مگر زه بیا هم تر ډیره وخته په محبس کی بی سرنوشته پاتی شوم . او بیا هغه ورځ هم راغله چی زه د لوی خدای جل جلاله په فضل د مزدور رژیم له زندان څخه را ووتلم .

②

د کندهاردښار یو دوکاندار چی په ١٩٨١ کال (١٣٥٩ش) کال کی زندانی شوی ؤ په کویټه کی یی د یوی مرکی په ترڅ کی د سترگو لیدلی او کتلی حال داسی بیان کړی دی : لومړی یی زه د کندهار د خاد مرکزی دفترته ورو ستلم . دغه مرکزدکندهار په نوی ښار کی د عبدالرحیم لطیف په کور کی واقع ؤ بیا وروسته یی زه د شکنجی او تحقیق لپاره یوی نږدی ودانی ته چی د موسی خان ودانی په نامه یادیدله بوتللم . هلته یی له ماڅخه وغوښتل چی د هغو ټولو خلکو نومونه ورو ښیم چی له ماسره یی همکاری کوله او همدارنگه یی له ماڅخه داهم وغوښتل چی ټول هغه اسناد چی له ماسره موجود دی دوی ته وسپارم،خو کله چی ما د دغه ډول اسنادو له درلودلو او یاد مزدور رژیم ضد افرادو سره له ارتباط نه انکار وکړ هغوی د برق څلور مزی زما دلاسونو په پنجو او ژبی پوری وتړل . دغه برقی سیمونه د پخوانیو تلیفونونو غوندی له یوی آلی څخه راوتلی وواو هغه یی دلاس په ذریعه په حرکت راوستله . په وروستی مرحله کی یی بیا هم زه په دی تهدید کړم چی که اوس هم د هغوی پوښتنوته مثبت ځوابونه ونه وایم له تعذیب او شکنجونه به خلاص نشم ، خوما بیا هم انکار وکړ ، ځکه چی زه پوهیدم چی د هغوی د نومونو په ښودلو سره به هغوی هم زما په سرنوشت مبتلا شی . نو پرله پسی می انکار وکړ . هغوی د برق ماشین چالان کړد سختوټکانونو په نتیجه کی زه بی هوښه شوم . زه یې بی هوښۍ په حالت کی په اوبو کی غورځولی وم . کله چی په هوښ شوم زما لاسونه یی ترشا

وتړل اوپښی یی هم راته په ستنو پوری وتړلی . دغسی یی زه اوه ورځی ودرولم یوازی د ضرورت د رفع کولو په وخت کی به یی د ورځی یو یا دوه ساعته خوشی کولم او د شپی د وچی ډوډی د خوړلو لپاره یی ماته فقط پنځه دقیقی وخت راکړی ؤ . د خاد غړوبه زه شکنجه او تعذیبولم او هره ورځ به له غرمی څخه د مخه په لسو بجو روسی مشاورین راتلل او راته ویل به یی چی که د هغو خلکو نومونه مونږ ته وښایی چی له تاسره یی ارتباط او همکاری درلود له تا فوراً خوشی کوو . روسی مشاورینو به د خاد غړوته هدایت ورکاوه چی څه او څنګه باید وکړی او د خاد غړوبه هره ورځ سهار د تیری ورځی او شپی د اجرأتو راپور روسی مشاورینو ته ورکاوه او د پاتی وروسته ورځی د اجرأتو هدایت به یی تری غوښته . ما څو ځل د تحقیق په جریان کی د خاد غړی لیدلی چی د تلیفون په ذریعه یی له روسی مشاورینو څخه هدایت اخیسته .

د زیاتو شکنجو او تعذیبونو څخه وروسته یی زه څلویښت ورځی کوټه قلفی کړم .

«نور بیا»

سرطان سرخ...

ازدست رنج آنها برثروت خودمی افزاید. وروزی فرا خواهد رسیدکه بدبختی کارگران به درجه بینوایی، و فقرو تنکدستی‌می‌رسدکه دیگر توان فرساستو درهمچو شرایطی "نیاز" آنانرا و امیددارد تایك مشت بورژوا راکه مال و مقام را دراختیاردا رد نابودکنند وبه این ترتیب جامعه پرولتاریایی (کمونیزم) بوجودمیآید و دروقتیکه انقلاب کارگری پیروزمی شود به اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نیاز می افتد ،تاجامعه از اوجود، بورژواهایاك گردد .که بعد از نابودی آن قدرت به پرولتاریاتکیه کرده و دولت بصورت طبیعی سقوط می کند ،زیرا دولت دران شرایط اضافی بوده و بوجودآن نیازی‌نیست و جامعه از طرف کمیته های کارگری بدون پولیس ولشکر اداره میشود و انقلاب کارگری هرگز تو قف نمی کند تااینکه بر و جود امیریالیزم و، بورژوازی درهمه جاهاو درسراسرگستره خاکی پایان‌دهد و حکومتپرولیاریا ء درسراسرجهان زمام امور را بدست گیرد.

مارکس نظردارد که این جبر تاریخی که آزان کَریزی نیست (کشمکش طبقاتی) حتما "به قیام دولت کارکران درجهان سپس به کمونیزم می انجامد که درآنصورت ملت برهمه چیز سیطره حاصل میکند و هرچیزی درجامعه میان مردمهانند انسانهای ابتدایی (کمون اولیه) اشتراکی ومباح میشود .مارکس عقیده دارد که بخاطری پیروزی پرولتاریا بائیست :آتش کینه و روح انتقام‌گیری را درقلوب کارگران برضدکیپتالیستها در هرجا ودرسراسرگستره ٔخاکی‌شعله ورکرد ،زیرا رحم دلی ،شفقت و نیکویی برای یك‌انقلابی مناسبت نداشته و باطبیعت یك کمو نیست در نزدمارکس و شاکردانش هماهنگ نیست .

مارکس میکوید :

,إزینکه انسانهای محروم از امتیازات متنفراند و درصورتیکه محرومین‌اکثریت باشند ،حتما "عدم ثبات و شورشها و جنگهای طبقاتی بوجودمیاید ،که انگیزه هرکدام ازین کارهاکه کدا م مبدأ از مبادی عدالت نیست بلکه مبدأ منفی محض دارد که عبارت‌ا ز دشمنی بااستثمارگران‌است .

«ادامه‌دارد»

شیرین آغا

د کمونیزم ماتی

د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس د تاریخ په اوږدو کی د خپل اسلامی او تاریخی هویت او خپلواکۍ شمله د هر یرغلګر او اشغالګر د تیری او تجاوز په وړاندی د خپلو اصیلو او مؤمنو بچیانو په سر ښندنه او قربانۍ داسی اوچته ساتلی چی د نړۍ هیڅ هیواد اوسیدونکو به د خپل ملت دپت او ناموس د ساتلو لپاره داسی میړانه او توره له ځانه نه وي ښودلی . د نړۍ هیڅ استعمار ګر په دی مؤمن او مسلمان ملت باندی د خپلو شومو غرضونو او هدفونو په منلو او تطبیقولو ندی بریالی شوی . روسانو چی دخپلو شومو پلانونو له مخی غوښتل په افغانستان کی خپل کمونستی استعماری سیاست د خپلو نوکرانو او خپل متجاوزو پوځونو پواسطه تحمیل کړی نوځکه یی خپلی ناولی قدمونه د افغانستان د اسلامی هیواد په لور اوچت کړل . روسان په دی فکر وو چی د افغانستان مسلمان او مؤمن ولس به هم د نورو مستعمره شویو هیوادونو په څیر د دوی له وحشت څخه وویریږی . خود روسانو دغه ناولی پلانونه د افغانستان د مسلمان ملت له خوا د شرمیدلی ماتی سره مخامخ شول . روسانو د تاریخ له تیرو تجربو څخه هیڅ پند او عبرت نه وُاخیستی. هغوی هیرکړی وچی د انګریزانو استعمار ګروپوځونو دری ځلی په دغه اسلامی خاوره تجاوز وکړ ، خو هر ځلی د سختی ماتی په نتیجه کی تیښتی ته مجبور شول . روسان پخپل استعماری خصلت دومره مغروره ووچی د کمونیزم د زوال ټکی یی هیڅکله په سرکی نه ګرځیده او په دی نه پوهیدل چی د کمونیزم ریښی نه یوازی دا چی د افغانستان په اسلامی خاوره کی وده نشی کولای بلکی د نړی له نورو سیمو څخه به هم د کمونیزم د تغر د

تولیدو لړۍ له همدغه ځایه شروع کیږی . د روسانو پر ضد د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس په تش لاس پیل شوی جهاد او مقاومت کومه اسانه خبره نه وه ، مسلمانو مجاهدینو د الله (جل جلاله) په مرسته د سر په بیه خپل دین او وطن له روسی یرغلگرو څخه وژغوره داهغه څرگند حقیقت دی چی بیان ته اړتیانه لری. زمونږ مسلمان او په وطن مین ولس بریالی او اسلامی پاڅون مقاومت او مبارزی ډیوی؟ روښانه کړی او دغی روښنایی هر چیری د کمونیزم پرتیارو گوټونو کی غوغا جوړه کړه او نړیوالو ته یی د روسانو پر ضد د مقاومت پند او عبرت درس ورکړ . د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس پاڅون نه یوازی د روسیی تر استعمار لاندی هیوادونه را ویښ کړل بلکی د کمونیزم په دام کی ښکیل شوی ملتونو ته یی هم داسی د سرښندنی روحیه ورکړه چی د روسانو او د هغوی د غلامانو د انسانی ضد عملونو په وړاندی ودریږی او خپل روا حقوق ترلاسه کړی ، چی ښه مثالونه یی مونږ په دی لنډو وختونو کی په ځینو کمونستی هیوادونو کی لیدلای شو . د دغو هیوادونو خلکو د دغه ناولی او انسانی ضد قانون د منگولو څخه د ځان خلاصولو په خاطر په مظاهرو او اعتصابونو پیل وکړ چی د هغی یو ژوندی مثال د پولینډ د کمونست گوند په مقابل کی د اعتصابونو او مظاهرو لړۍ وه چی په نتیجه کی د دغه هیواد کمونستی رژیم دی ته مجبور شو چی څو گوندی سیستم ته غاړه کیږدی ، د انتخاباتو په نتیجه کی کمونست گوند ماتی و خوړه او د جنرال یا روزسکی پوځی دیکتاتوری ختمه شوه او د هغی په ځای غیر کمونستو کسانو د حکومت چاری په لاس کی واخیستی .

په ختیځ المان کی د هغه هیواد د کمونست گوند مشر او جمهور رئیس اریش هونیکر او د کمونست گوند د مرکزی کمیټی او د سیاسی بیرونور غړی دولس د مظاهرو او اعتصابونو په وړاندی استعفی ته مجبور شول چی په نتیجه کی د کمونست گوند مشر او پنځه تنه نور عالی رتبه کسان د اداری فسادونو او د خپلو خلکو او هیواد سره د خیانت له مخی د دغه هیواد د ولسونو د مظاهرو او غوښتنو په اساس پخپلو کورونو کی ترنظارت لاندی ونیول شول او تحقیقات ورڅخه پیل شول ، او دوه تنه نور د کمونست گوند عالی رتبه کسان چی یویی هیلومیت نومیده او د بایوترن ښار (چی د دغه هیواد په جنوب شرق کی واقع دی) د کمونست گوند مسئول ؤ او بل یی گراد وهه نومیده چی د پره برگ د ښار (چی د دغه هیواد په شمال لویدیځ کی واقع دی) د کمونست گوند رئیس ؤ . دواړه چی د دغه هیواد د خلکو په

مقابل کی مسئول وو پخپله ځانونه ووژل . هغه وخت چی روسانو په ۱۹٤٥ م کال کی د المان جمهوریت په دوړبر خو وویشه ، نودوی داسی تصور کاوه چی نورنو په دغه سیمه کی زمونږ تلپاتی اړه جوړه شوه نو داچی د ختیځ المان خلك د کمونیزم د منگولو نه د خلاصون په خاطر لویدیځ المان ته تیښتیدل نو د دغه هیواد گوډاگی رژیم د روسانو په قومانده د برلین د ښار په سینه کی په ۱۹٦۱ ع کال د ۱۲٥ کیلومترو په اوږد والی سره د شپی له خوا یو دیوال جوړ کړ چی تقریبًا (۲۸) کاله د المانیانو د کورنۍ غړی یو د بل دلیدلو په آرمان کی سوځیدل . ددغو مظاهرو او اعتصابونو د غضب طوفان دغه ظالمانه دیوال له بیخه ونړاوه .

په بلغاریا کی هم خلکو د مطبوعاتو آزادۍ او د سیاسی اصلاحاتو د راوستلو او په سیاسی قانون کی بدلون راوستلو او د کمونست گوند د قدرت د انحصار له منځه وړلو په خاطر مظاهری او اعتصابونه وکړل چی په نتیجه کی د دغه هیواد د کمونست گوند مشر او جمهور رئیس تو د ورژیفکوف چی د پنځلسو کالو را پدیخوا یی د یو ډیکتاتور په توگه حکومت کاوه د خلکو د دغه طوفان په ځپو کی استعفی ته مجبور شو او په ځای یی پیتر ملا دینوف د حکومت چاری په لاس واخیستی .

په چکوسلواکیاکی د کمونیزم په مقابل کی د خلکو پاڅون ورځ په ورځ زیات شو او د دغه هیواد پارلمان هم د خلکو د غوښتنو ننگه وکړه . روس په ۱۹٦۸ ع کال کی پخپلی پوځی مداخلی سره الکساندر رد و بچك د چکوسلواکیا مشر له رهبرۍ څخه لری کړ او په ځای یی گوستاف هوساك چی تر اوسه پوری د هغه هیواد گوندی او دولتی مشری یی په غاړه لرله د قدرت په څو کی کښیناوه چی په دی وروستیو وختو کی د هغه هیواد د خلکو د اعتصابونو او مظاهرو په نتیجه کی د ده واکمني هم ونړیده او په ځای یی واسلاهول چی یوه غیر کمونست دی د قدرت چاری په لاس کی واخیستی .

په رومانیه کی هم د دغه هیواد د خلکو د قهر غضب څپي دکمونیزم په مقابل کی په طوفان بدلې شوی چی په نتیجه کی د هغه هیواد د کمونست گوند مشر او جمهور رئیس نیکولای چیسسکو د قدرت مانۍ له بیخه ونړ وله او په ځای یی یوغیر کمونست حکومت ټینگ شو او چیسسکو او دهغه ماندینه چی د دغه هیواد د خلکو په مقابل کی مسئول وو په اعدام محکوم شول او د دغه هیواد کمونست گوند یی لغوه اعلان کړ. په خپله روسیه چی د کمونیزم بنیاد گذار ده هلته هم کمونیزم له ماتی سره مخامخ دی، پدی وختو کی د دغه هیواد د لتوانیا د جمهوریت واکمن گوند اعلان وکړ چی

د روسیې له کمونستت ګوند څخه جدا کیږي . د لتوانیا پارلمان د همدې هدف د تحقق لپاره هم رایې ورکړې . په همدغه جمهوریت کې هغه روسی عسکرو چې په افغانستان کې جنګیدلی وو په یوه غونډه کې د روسیې له پارلمان نه وغوښتل چې په افغانستان باندې د روسی تیری باید د افغانستان او روسیې د خلکو په مقابل کې د یو جرم په توګه محکوم کړی. دغه غونډه د روسیې د تجاوز دلسو کلنو د پوره کیدلو په مناسبت په لتوانیا کې جوړه شوې وه . د غونډې په پای کې دغو عسکرو د لتوانیاتر شورا پورې مارش وکړ او د شورا په دروازه کې یې خپل هغه مډالونه چې د افغانستان په جنګ کې ورته ورکړل شوی وو وغورځول . د بالتیك د سوا حلو په جمهوریتونو کې خلکو د کمونیزم پرضد درنې مظاهرې وکړې او په هغو کې یې د شوروی بیرغ او د ګوربچوف عکسونه وسوځول او یو بل بیرغ یې ورپاوه . لنډه دا چې د کمونیزم نظریه نور له ماتې سره مخامخ ده . هغه اوس د انسانی فطرت سره لاس په ګریوان ده . د ژوندیو او باضمیرو انسانانو غوښتنو ته ځواب نه شی ورکولای، د دغې نظریې نیالګی اوس یوازې په یوه مریی صفته اوله پوهې نه لیرې چاپیریال کې وده کولای شی . دغې نظریې د خپل پیدایښت په پیل کې د ختیځې نړۍ څه چې د لویدیځ یوه زیات شمیر خلك هم پخپل ځان را مات کړل، خو اوس کمونیزم له فکری پلوه له ماتې سره مخامخ دی . او په عمومی ډول دغه نظریه له انسانی فطرت سره په مقابل لوری کې پر ته ده او د انسانی فطرت له غوښتنو سره په جګړه بوخته ده . دغه نظریه اوس لکه میکروب یوازې په یوه خیرن او لړلی محیط کې مرګونی ژوند تیروی . د دغې نظریې اقتصادی تجربې هم له ناکامۍ سره مخامخ شویدی داسې نتیجې یې ورنکړې لکه څنګه یې چې پلویان ورته په تمه وو . اقتصادی اړخ د دغې نظریې د ملا د تیر حیثیت لری چې ټوله ودانۍ یې په همدی اړخ ددولې ده . روس د کمونستی هیوادونو د مخکښ حیثیت لری . خو د هغوی زیات خوراکی څیزونه اوس هم له نورو هیوادونو څخه واردیږی په داسې حال کې چې د تزار په وخت کې هم روسانو له خپل اړتیا نه زیات غنم لرل، خو اوس یې له بهرنیو هیوادونو څخه اخلی . دا ځکه چې د هغوی دکروندی نظام هم ناکام شویدی . په خلص ډول هغه نظام چې د فطرت مخالف وی ناکامی مقدر ګڼلی شی .

دَ دوره حَدیث شریف طالبانو ته

یوه لویه خوشخبري

سږ کال سنه ۱۴۱۰ھ مطابق سنه ۱۹۹۰ء مدرسه منبع العلوم غلام خان روډ میرانشاه د حدیثو شریفو لوړه او معقول انتظام کړي دي۔

دَ صِحاح سِتّه وو دَ تدریس دَ پاره سابق شیخ الحدیث والتفسیر جامعه احسن العُلوم کراچي الدکتور شیخ الحدیث مولینا شیر علي شاه تعین او مقرر شوي دي۔

۔داخله به دَ لسم شوال سنه ۱۴۱۰ھ نه شروع کیږي۔

دَ لوئ دورې طالبانو ته اعلان کیږي چه په ذِکر شوي تاریخ باندې مدرسه منبع العلوم ته دَ داخلې لپاره تشریف راوړي۔

نوټ

په مدرسه منبع العلوم کښې د قیام، طعام او نور ضروریاتو په پوره توګه سره ترتیب او انتظام شته۔

اَلدّاعي اِلی الخَیر

مولوی جلال الدّین (حقاني)

ومهتمم الحاج مولوی نظامُ الدّین (حقاني)

آزادی گټل یوه لار لري او هغه آزادی دوسلې پورته کول اودوی

د کودتا له امله د کمونستانو په منځ کی اختلا خو له یوه کمونست سره چی د حمکتیار د اتحاد هیڅکله هم سنی

له لاهور نه خپریدونکی میاشتنی "بیدارډایجست" د اپریل دمیاشتی په گڼه کی د مقاومت د وروستیو تاوجنو حالاتو په اړه له الحاج مولوی جلال الدین حقانی، سره مرکه کړی چی دمنبع الجهاد اداری پښتو ژباړلی او درنو لوستونکو ته یی وړاندی کوی:

پوښتنه : جنرال شاهنوازتنی چي دانجنير حکمتيار په ملاتړ کومه کودتا وکړه پدی اړه تاسي څه نظر لرئ ؟

ځواب - ورورگلبدين حکمتيار چي دکمونستانو په منځ کي ددغه ډول حرکت له مخي کوم اختلاف رامنځ ته کړ زما په نظر دده داکار ډيرښه کار دي خوله يوه ملحد (کمونست) سره چي دده دکوم اتحاد خبري کيږي مجاهدين يي په هيڅ ډول ښه نشي گڼلي . ددغه اتحاد له لاري دمجاهدينو او مهاجرينو آرمانونو ته هيڅ گټه نشي رسيدلي .

مجاهدين په هيڅ ډول داخبره نه خوښوي چي يو مجاهد (حکمتيار) له يوه داسي کمونست سره اتحاد وکړي چي هغه دمجاهدينو ډير سخت دښمن پاتي شوي او دهغه له لاسه پر مجاهدينو او مسلمان ملت بي دريغه ظلمونه او ناروا وي شويدي او په بيگناه وينو يي لاسونه سره دي .

پوښتنه - آيا کودتادمجاهدينو په جداوجهد څه اغيزه کړی اوکه څنگه؟

ځواب - له دغه کودتا سره که څه هم مجاهدين کوم خاص تعلق نلري اودادکمونستانو خپل منځي جگړه ده خو حقيقت دادي چي مجاهدينو ته يي زياته گټه رسيدلي ده دمثال په توگه دمجاهدينو مقاومت ددغه

دوسله وال جهاد او قرباني لار ده- ـنو له سمندر څخه تیریدل غواړي

ف رامنځ تهکول د جهاد په ګټه دی کومی خبری کیږی مجاهدین هغه نشی ګنلی

جریان له امله نور هم ګړندي شویدي زموږ دښمن له پخوا زیات کمزوري شو، ددښمن په پوځي قوت کي درز رامنځ ته شواوګڼ شمیر لوړرتبه افسران یي له لاسه ووتل او ددوي په خپل منځ کي اعتماد له منځه ولاړاوله یوي ستري خلاسره یي مخامخ کړل.

پوښتنه - دکودتا په اړه دعبوري حکومت دموقف په هکله تاسي څه نظر لري ؟

ځواب - زه دعبوري حکومت نماینده نه یم چي دهغوی له اړخه ځواب وویلي شم .خوزه خپلو ټولو مشرانو او قوماندانانو ته عرض کوم چي څه تیر شوي هغه هیر کړي او دشریعت له مخي خپلي چاري عیاري کړي . کمونست چي توبه کړي مخکي هم له مجاهدینو سره یوځاي شوي او په راتلونکي کي به هم داسي کیږي ، داسلامي شریعت له مخي دکافراو ګمراه له پاره همیشه دتوبي دروازې بیرته دي کمونست هم چي پخپل تیرشوي عمل شرمندګي ښکاره کړي او دزړه له تله توبه ـ ګارشي او دمجاهدینو دمشرانو او قوماندانانو تر مشرۍ لاندي کار کول

> هیڅ یوافغان دکوم لیډرپه خاطر نه جهاد پیل کړي اونه یي هجرت کړي دي، افغان ، ولس جهاد او هجرت یواځي او یواځي دالله تعالي درضا په خاطر او دالله تعالي ددین داوچتولو او خپل هیواد دآزادي په خاطر کړیدی .

وغواړي دمجاهدينو دتنظيمونو دروازې هغوي ته خلاصي دي.

تركومه ځايه چي دعبوري حكومت ترموقف پوري اړه لري نو دلته داوړپوښتنه سمه نه ښكاري .

شاهنوازتني كه په رښتيا هم پخپلو تيرو اعمالو پيښمانه واي او دايي غوښتلي چي خپلي گناوى او غلطي جبران كړي نو ښايي ده دعبوري حكومت قيادت منلي واي او كه ده داسي كړي واي او بيا عبوري حكومت نه واى منلي بيا موږ ويلي شواي چي عبوري حكومت غلطي كړيده .

تركومه ځايه چي دعبوري حكومت ترموقف پوري اړه لري نو دلته داوړپوښتنه سمه نه ښكاري .
شاهنوازتني كه په رښتيا هم پخپل تيرو اعمالو پيښمانه واي او دايي غوښتلي چي خپلي گناوى او غلطي جبران كړي نو ښايي ده دعبوري حكومت قيادت منلي واي او كه ده داسي كړي واي او بيا عبوري حكومت نه واى منلي بيا موږ ويلي شواي چي عبوري حكومت غلطي كړيده .

اوس چي حكمتيار صاحب وايي چي دشاهنوازتني ملاتړ وكړئ، نومجاهدين څه وړديوه ملحد او كمونست پرخلاف دبل كمونست ملاتړوكړي . هو! كه چيري هغه توبه وباسي اودمجاهدينو تر قيادت لاندي دنجيب درژيم پرخلاف فعاليت ته غاړه كيږدي مجاهدين به هرو مرو پخپل څنگ كي ځاي وركوي . په اوسنيو حالاتوكي چي دحكمتيار او شاهنوازتني له خوا دانقلابي شورا دجوړيدو خبري كيږي دا ديو مخلوط حكومت دمنلو معناوركوي ځكه شاهنوازدحكمتيارصاحب په گرند كي ندي شامل شوى بلكي اتحادي ورسره كړيدي اوله مجاهدينوسره دغه ډول اتحادته نجيب هم تياردي او ددي له پاره هغه پرله پسي هڅي هم كوي . كه له كوم كمونست سره اتحاد سمه خبره واى نو دي خبري مخكي هم امكان درلود بيانو دمجاهدينو دومره وينو بهولوته څه ضرورت ؤ.

پوښتنه – په پيښوركي د تنظيمونو دمشرانو درويي او اجرأتو له مخي دمجاهدينو او مهاجرينو په منځ كي ددوي په نسبت دكركي او فاصلي واټن مخ په زياتيدودي آيا لدي څخه دنجيب رژيم گټه نشي او چتولي ؟

ځواب – هيڅ يوافغان دكوم ليډرپه خاطر نه جهاد پيل كړي اونه يي هجرت كړي دي، دافغان ولس جهاد او هجرت يواځي او يواځي دالله تعالي درضا په خاطر او دالله تعالي ددين داوچتولو او خپل هيواد دآزادي په خاطر كړيدى .

هرافغان نجيب كافر او دروسانو مزدورگني . ددي لپاره دافكر كول چي نجيب دافغان مشرانو له اشتباهاتو څخه استفاده كوي زما په نظر دومره خبره نده . افغان ولس نجيب ښه پيژندلي دى اوورسره په جهاد بوخت دي اوس كه ددوي مشران خداي مكړه كوم سازش هم وكړي ولس يي نشي منلي ، هو! داسمه خبره ده چي دمشرانو اشتباهات جهاد ته تاوان او ضرر رسوي .

پوښتنه – آيا په كابل كي دكودتا له ناكامي وروسته داخبره نه قوي كيږي چي مجاهدين دومره كمزوري دي چي دپوځ ديوي برخي له يو ځاي كيدوسره يي هم كابل فتح نشواى كړاي؟

ځواب - داسمه خبره نده اودادمجاهدینو پرضد دروانو پروپاګند و یوه کړۍ ده حقیقت دادي چي دمجاهدینوپه پروګرام کي دغه کودتا هیڅ شامله نه وه‌که چیري مجاهدینو له شاهنواز تني سره کوم ګډپلان درلودلي اوبیا یي کابل نه وای فتحه کړي داخبره بیا سمه وه پداسي حال کي چي له دغه پروګرام څخه یواځي دمجاهد ینو یوه ګوند خبر تیا لرله اوس نود یوه ګوند قوت دټولو مجاهدینو قوت ګڼل ندي په کار .

پوښتنه - داخبره تر کومه حده سمه ده چي دتني له کود تا مخکي ۸۰ فیصده قوماندانان له خپلو مشرانو څخه مأیوس شوي وو اوله نجیب سره یي رابطه ټینګه کړي وه ؟

ځواب - دابالکل غلطه خبره ده دغه ډول عناصر که وي هم شمیریي ډیرکم دي اودامخکي هم دنجیب خلك وو او دیوه‌سازش له مخي له مجاهدینو سره یو ځاي شوي وو، له دي څخه ځیني دخاد او کاجی بی خلك دي او ځیني نور خود غرض او دپیسو لپاره داکارکوي .

پوښتنه - که په پکتیاکي دنویو فتوحاتو په هکله معلومات راکړئ ډیره مهربانی به مووي؟

ځواب - دخوست په جنوب کي (توره غاړه) چي ددښمن یو مهم مرکز ؤ او دخوست او هوایي ډګر ساتنه یي کوله او ددښمن دغه قرارګاه دیوه‌لوړغره په سرکي موقعیت لرلؤله دي امله یي دمجاهدینو تلل راتلل ترنظر لاندي وؤ او دبمباریو او ګوله باریو په هکله یي دښمن ته هدایات او معلومات ورکول ځکه خو مجاهدینو ته له دي اړخه خورازیات تاوان رسیده . ددغه مرکزدفتحي لپاره موږ ګڼي حملي وکړي اوزیات شهیدان موهم ورکړل لدي مخکي هم زموږ دووبریدونو کومه غوڅه نتیجه ورنه کړه بیامونږدي دري میاشتي ددي محاصره جاری وساتله اودتیر کال ددلوي په ۲٦ نیټه موږ دروستي حمله وکړه پدغه برید کي یواځي زموږ مجاهدینو برخه لرله چي شمیر

يي ۲۵۰ تنوته رسيده .

په دغه بريالي حمله کي دری تنه مجاهدين شهيد ان او يوولس تنه ټپيان شول' ددښمن په سلگونو پوځيان موژوندی ونيول لدي پرته ددښمن نوري مهمي څوکيږهم مجاهدينو فتحه کړيدي.

پوښتنه - په نيول شوي کشمير کي دهندوستاني ظلم او استبداد پرخلاف درواني مبارزي په لړکي دمجاهدينو جذبات څه ډول ويني ؟

ځواب - دکشمير مسلمانان زمونږ ديني ورونه دي ددوي درد زموږدرد دي ، دهندوستان حکومت ډير مکار او ظالم حکومت دي په افغانانو دروسانو له خواپه کړيوظلمونو کي دهندوستان حکومت شريك دي. افغانان دکشمير دمسلمانانو مبارزه خپله مبارزه گڼي او پدغه مبارزه کي د برخي اخيستلو په تلو سه کي دي .

دکشمير مسلمانان زمونږ ديني ورونه دي ددوي درد زموږدرد دي ، دهندوستان حکومت ډير مکار او ظالم حکومت دي په افغانانو دروسانو له خواپه کړيوظلمونو کي دهندوستان حکومت شريك دي. افغانان دکشمير دمسلمانانو مبارزه خپله مبارزه گڼي او پدغه مبارزه کي د برخي اخيستلو په تلو سه کي دي

پوښتنه - دکابل له فتحه کيدو وروسته به تاسي دکشمير دمجاهدينو څه عملي مرسته وکړئ؟

ځواب - موږ همدااوس هم تيار يو او چي څه زمونږ له لاسه کيږي هغه به ضرورکوو.

پوښتنه - دکشمير دمجاهدينو لپاره تاسي څه پيغام لري ؟

ځواب - ترټولو مخکي زه خپلو کشميری مجاهد وورنو ته سلام وړاندي کوم چي هغوی داسلام دسرلوړي لپاره متي رانغښتي دي خوزماعرض دادی چي آزادي په نارواوجلسو او مظاهرونه گټل کيږي. دآزادي له پاره دوسلي پورته کول او دويني قرباني په کارده، دآزادي گټل دوينو له سمندر څخه تيريدل غواړي . آزادي يوه لارلري اوهغه دوسله وال جهاد اوقرباني لارده زمونږ قهرمان ولس له يونيم مليون څخه دزياتو سرونو په قرباني روس غوندی جابرپوځي قوت له شرميدلي ماتي سره مخامخ کړ، زمادااسلامي امت له مشرانو څخه داهيله ده چي دکشميری مجاهدينو کلك ملاتړ وکړي، دهغوي دوسايلو او وسلي په برابرولو کي عملي قدمونه پورته کړي.

زه دهندستان (۷۰) مليونه مسلمانانو ته هم داويل غواړم چي دوي له کشميري مجاهدينو سره خپل ملاتړ او پيوستون ښکاره کړي څود هندستاني جبر، استبداد او غلامي ځنځيرونه او طلسمونه دړي وړي شي .

په پکتیا کې د قوماندانانو لویه غونډه وشوه

> دوغه شورا داهدف نه دی چې یو بل ځانګړي سیستم او سازمان رامنځ ته کړي شي ، بلکې هدف دادی چې یوه داسې مثبت او قاطع حرکت ته لاره اواره شي چې د ربړې پر منطقي حل او د مجاهدینو د حکومت پر قیام منتج شي .

د روان کال د ثور په ۱۷نیټه په پکتیا کی د الحاج مولوی جلال الدین حقانی په جهادی مرکزد ، حضرت عمر (رض) غونډ (ژوره) کی ، د افغانستان د بیلابیلو سیمو او جهادی تنظیمو نو له (٤٠) تنو څخه زیاتو سترو قوماندانانو غونډه وکړه او دافغانستان د جهاد په مختلفو مسائلو او ربړویی بحث او خبرې وکړې .

په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد دننه د ټولو قوماندانانو ترمنځ دهمآهنگیو ، همکاریواواتحاد لپاره جدی کار وشی او پدېرابطه نوي قدمو نه واخیستل شي .

همدارنګه دشوراله خواد یوه ځانګړي کمیسون جوړول هم اعلان شویدی چې هغه به د افغانستان د هرې سیمې قوماندانانو ته بلنه ورکوي چې په راتلوونکی لویه شورا ، کی د وروسیتو او قاطعو پریکړو د نیولو لپاره برخه واخلی ترڅودحل د یوداسی لاربه پیداکولو کی بریالی شی چې هغه دافغانستان دقضیې د اواری په جهت کی ټولوتهدمنلو وړ وي .

دا هم ویل شویدي چې افغانستان د ربړی په اړه چې هرقدم ، اخیستل کیږي په هغو کې شبایی د قوماندانانو نظر شامل وی.

همدارنګه داهم ویل شویدیچی هر فور مول چی د افغانستان د جهاد د قوماندانانو اصولو اوپرنسیب ته صدمه رسوی هغه دمنلو وړندی .

په اعلامیه کی ویل شوی دی ددغه شورا دا هدف ندی چی یو ، بل ځانګړی سیستم او سازمان را منځ ته کړی شی، بلکی هدف دادی چی دافغانستان ربړه پداسی طریقه سره حل کړی شی چی دافغانستان د مجاهد او شهید روزونکی ولس ارمانونه او هیلی تر سره شی، اوپه سیاسی سطحه موجود رکود له منځه ولاړشی او د بهرنیو توطیئومخه ونیول شی .

کتونکی عقیده څرګندوي چی د مجاهدینو د قوماندانانو دا شورا او په راتلونکی کی د یوې بلی پراخه او سر تا سری شورا جوړونه اوپریکړی به دقضایاو په جریان کی موجود سوړوالی او رکود له منځه یوسی او د افغانستان دقضیی د اواری په جهت کی به دیوه مثبت او پریکړی دریځ له مخی قاطع رول ولوبوی .

مبصرین وایی دایو داسی ابتکار ګڼل کیدای شی چی هم نړیوالو د داسی یوه مؤثر اقدام انتظاردرلود او هم دافغانستان دننه مجاهدینو او ولس .

سیاسی مبصرین وایی د دولس کلن جنګ په اوږدوکی همیشه د تنظیمونو مشرانو د تصمیمونوا و پریکړو واك درلود او قوماندانانو





4

یواځی په تودو او گرمو سنگرونوکی د روسی تیری کوونکو پر ضدیونااندوله او طاقت فرسا جنګ‌رهبر ی کاوه څو وتوانیدل د جنګ په ډگر کی دښمن ته ماتی ورکړی خو اوس، چی دسیاست او دیپلو ماسی په میدان کی هم گټی ستونزی رامنځ ته شوی - ځکه خو

یو ځل بیا هم قوماندانانو خپل مسوولیت وگاڼه لکه څنگه چی جنګ یی په بریالی توگه رهبری کړهمدغه ور پډِی برخه کی هم بوفرصت له لاسه ورنکړی او پدغه دول سرنوشت ټاکونکو شیبو کی خپل ابتکار عمل په لارواچوی او گټلی جنګ د دیپلو ماسی او سیاست د لوبولـه گواښ او تهدیدڅخه خوندی وساتی.

الحاج مولوی جلال الدین حقانی د عبوری حکومت دجوړیدو په پیل کی چی هغه هم د دوی د درایت له امله د گنوستونزو باوجودجوړشو ویلی او ټینگار کړی وء چی که چیری عبوری حکومت پخپلو تعهداتو عمل ونکړي او خپل ژمنی ترسرمنکړی او داخل ته انتقال نشیدمجاهدینو قوماندانان به مجبور شی‌چی د یوی سرتاسری شورا له لاری بل مثبت قدم پورته کړي .

کتونکی وایی دا ډول شوراگانی کولی شی چی دافغانستان د ربړی د اواری په جهت کی قاطع او اغیزمن رول ولوبوی‌ځکه دجنګ،

قومانده او په داخل کی دحالاتو انانو په واك کی دی
کنترول عملا " د مجاهدینودقوماند-

د برلین د یوال...

په افغانستان کي دشکست سره مخامخ شول او خپل ټول ارمانونه یی دځان سره ماسکو ته یوړل نو د کمونیزم په ولقه کی گیر وهیوادونو ته هم احساس وشوهرکله تش لاس خو په ازادی مین افغانان‌محض د خپل ایمان او غیرت په جذبه په ایتمی اوجدیدو وسلو سمبال یو سو پر طا قت ته شکست ورکولی شی نو هغوی هم داسی کولی شی.دهم ددغه احساس‌له مخی خپله د روس د ننه ځنی ریاستونه ،پو لیند ، ، رومانیه ،او هنگری راپاڅیدل‌او دروس گریوان ته یی لاس واچولو .اونن مونږ پخپلو سترگو وینو او گوروچی د کمو نیزم دمحل مناری لگیادی نړیږی او دبرلین ، ددیوال انهدام هم د افغان جهاد د فتح نتیجه ده.

شهرخوست همچنان درمحاصره

مجاهدین قرار دارد .

در ذیل خلاصه مقاله منتشرۀ مجله فارایسترن ایکنامیك ریفیوکه بتاریخ ششم اپریل نشر گردیده و راجع به اوضاع خوست مطالبی دارد ترجمه می نمایم .قابل یادآوری است که نشر همچو مطالب معنای توافق یارد اداره مجله راندشته فقط بخاطراینکه هموطنان خود را از برداشت ها و مشاهدات دیگران درمورد جهاد و مبارزه خویش معلوماتی ارایه نموده باشم انرا نشر می نمایم .

(اداره)

خوست بزرگترین شهر ولایت پکتیا و هم سرحد پاکستان است . ولایت پکتیا یکی از سه ولایت افغانستان است که درکانون هر قیام عمده درتاریخ انکشور قرارداشته است قشله عسکری خوست ،دوازده هزار عسکر وافراد ملیشیای وفاداربه رژیم کابل دارد .

به تعقیب عدم موفقیت درتسخیرمکمل جلال اباد ،مجاهدین ،خوست را بحیث هدف شان انتخاب کردند . این شهر عسکری برای یازده سال اخیر تحت فشار مجاهدین قرار داشته است .

مجله فارایسترن ایکنامیك ریفیو ، به ادامه میگوید ،رابطه خوست با کابل ،اکنون قطع بوده و تحت محاصره دوهزار مجاهدی قراردارد، که درقلل کوهستانات اطراف خوست جاگزین شده اند .این مجاهدین که تحت قیادت قوماندان جلال‌الدین حقانی قراردارند ،سلسله تورغر و چندین تهانه مشرف برشاهراه خوست کابل و میدان هوایی راکنترول مینمایند .

مجله میفزاید ،میدان هوایی بفاصله تیر رس توپخانه راکت و هاوان مجاهدین قوماندان حقانی قرار دارد که درارتفاعات تورغر، موضع گرفته اند .از همینرومجاهدین درخوست نسبت به هرمنطقه دیگر افغانستان طیارات وهلیکوپتر های بیشتری راسقوطداده اند .

مجله فارا ایسترن ایکنامیك، ریفیو اضافه مینماید . با درنظر داشت مشکلات تجدید اکمالات مایحتاج لازمه قشله خوست ، از طیارات حکومتی پرتاب میگردد و عموما "از هدف منحرف گردیده

درمنطقه تحت تسلط مجاهدین یا درمناطق دیگر فرودمیاید. چکونگی، دوام مقاومت قشله نظامی، از جمله اسرار است. قرار معلوم خوراکه بابی که باید بین بیش از دوهزارملکی و همچنان عساکرمحارب داخل‌قشله تقسیم شود، بسیار قلت داشته، برخلاف یك مقدار معتنابه اسلحه و تجهیزات درقشله خوست ذخیره گردیده است. بعضی هامیگویندکه قشله خوست میتواند بااکمالات وقتا" فوقتا "از طریق هوا خواهد توانست به مقاومت خویش ادامه بدهد.

بقول مجله، درست قبل ازاقدام کودتای شهنواز تنی مجاهدین قوماندان جلال الدین حقانی هفت تهانه حکومتی را تسخیر کرده و، بدینوسیله به میدان هوائی خوست نزدیکتر شدند.

همینکه، مجاهدین ترتیبات میگرفتند به اطراف قشله تقرب حاصل کنند تنی‌وحکمتیار واردصحنه شدند. آنها خواستند برایشان اجازه داده شود، از خطوط مجاهدین عبور کرده و مراتب تسلیمی قشله را که گمان میرفت عساکر و فاداربه تنی درآن حضور دارند، مذاکره‌نمایند شهنواز تنی به تاریخ نهم ماه‌مارچ مؤفق نگردید عساکر داخل‌قشله را قناعت بدهد، که اسلحه شانرابزمین بگذارند این موضوع همچنان علی‌الرغم این واقعت میسر شده نتوانست که قوای قشله بصورت عموما ز، افراد قبیله تنی و از جناح خلقی مربوط خود اوتشکیل گردیده است.

د خوست مرکز:

دمجاهدينو تربرياليو عملياتو لاندې

درارسیدلیو خبرو نو له مخې مجاهدینو دخوست د مرکز د محاصرې کړۍ تنګه کړی او دخوست په مرکز او خوا او شاه سیمو کې د مجاهدینو د بریالیو عملیاتو لړۍ روانه ده، په هوايي ډګر باندې ورځۍ له خوا ددښمن الو تکې نشې کیناستلی او ارتزاقی مواد او مهمات دپراشوت پوسیله ورغورځوي .

په یوخبر کې ویل شوي دي چې د الحاج مولانا جلال الدین حقانی تر قیادت لاندې مجاهدینو د روژی په ۲۵ (دثور په لومړۍ نیټه) د دښمن دوه الو تکې را غورځولی دي.

دیو بل خبر له مخې دکابل دمزدور رژیم هغه اکمالاتی قطارچې څو ورځې دمخه یې د خوست د کلابند ښار پو ځیا نو ته د وسلې او خوراکي موادو دورسولو په خاطر حرکت کړی وء د مجاهدینو دکلك، مقاومت په نتیجه کې د مالي اوځاني تلفاتو په لیدلو سرمشاتګ ته مجبور، شو.

دیو بل خبر له مخې مزدوررژیم د هغو بمباریو او سکډ توغندیو پوسیله چې د ثور په لسمه نیټه یې دبړی، تورې غاړی او مالیز خواشاه سیمو باندې ورولي دي ، دريتنه میړني مجاهدین ټپیان شوي دي.

مجاهدینو دکوچنی اختر په لومړۍ ورځ چې دثور له شپږمې نیټې سره برابره وه دمالیز په سیمکې چې د خوست په ختیځ اړخ تقریبا "څلور کیلومترۍ کې واقع دی ،دمزدور رژیم په پوستو باندې د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې ددښمن له قواوڅخه، (۲۰) تنه عسکر او ملیشه وژلی او (۹۵) تنه یې ټپیان کړي دي.

مجاهدينو دثور په (۱۳) نيته د خوست سبار لويديځ اړخکی ددښمن پر امنيتي پوستو باندې دبرياليو عملياتو په نتيجه کې د مزدور رژيم لس تنه عسکر او مليشه وژلی اويو ټانک يې تخريبکړی دی .

ديو بل خبر له مخې مجاهدينو دثور په (۱۱) او (۱۳) نيته د گرديز دښار په شاوخوا . پوستو، باندې دتوغنديودورولو په نتيجه‌کی دمزدور رژيم له قواو څخه (۸) تنه وژلی او (۲۲) تنه يې ټپيان‌کړ ی، دي .

ديو بل خبر له مخې دثور د مياشتې په (۱٦) نيته په بادام‌باغ کې دمزدور رژيم د (۵۹) غند څخه لس تنه عسکر له خپلو وسلو، سره مجاهدينو ته راغلي دي.

خبرو نه وايي چې دخوست په خواشاسيمو کې دمجاهدينو پرمرکزونو باندې د روسانو د مزدور رژيم الو تکی پر له پسې بمبارې کوي او کابل څخه سکډ توغندي ولي خو، مجاهدينو ته‌يې‌دلوی خدای په فضل کوم ديادونې وړ ځاني او مالي‌زيان ندی رسولی.

* * *

جهاد دشعر او ادب په پلوشوکی

ای افغانانو ورونو!

انصارشاعر

ماصل خان آتش

ای افغانانو ورونو ! مسلمانانو ورونو!
زمونږه گرانو ورنو! مجاهدانو ورونو!
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسوغیرت ته سلام
ای په اسلام مئینو په ننگ و نام مئینو
په ملك اُو قام مئینو په خپل مرام مئینو
دخور، مذهب پهخاطر کړو مال جائیدادموقربان
دعظمت لوړ سرونه کړل په هیواد مو قربان
په ننگ قربان گلونو ستاسوعظمت ته سلام
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسوغیرت ته سلام
که دظلمو نو ښکارشوئ دستمونو ښکارشوئ
دتکلیفونو ښکارشوئ درحمتونو ښکارشوئ
خو لاتیت شوي نهدی ستاسو سرونه چاته
هم سلامي نه دي لا ستا سولاسونه چاته
د آزادی غازیانو ! ستاسوهمت ته سلام
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسو غیرت ته سلام
دښمن طاقت که لري مال او دولت که لری
پوځي قوت که لري لوی حکومت که لری
چی موایمان مضبوطوی خوار او ذلیل به یيکړي
غرق د فرعون ملگری په رود نیل بهیيکړي
ستاسو قدم قدمته هریو حرکت ته سلام
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسو غیرت ته سلام
دستاسو پاکه خاور ه دا غیر تناکه خاوره
ډیره خوندناکه خاوره دا صفت ناکه خا وره
روسیان دېیاد ولري چی به سوراورشی ورته
شی به دیناته ښکاره دا کور به گورشی ورته
چی تهول جهانئيمني دې شجاعت تهسلام
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسو غیرت ته سلام
دښمنان ډیر که دي له حده تیرکه دي
درنه چاپیر که دي وتي له شمیرکه دي
خو ځان تنها مه گڼی دی پاکستان درسره
ددې کُلهمی نړی دی مسلمان درسره
.دستاسو شان ته سلام ستاسو شوکت تهسلام
ستاسو جرأت ته سلام
ستاسو غیرت ته سلام
د سر گلو نه موئیئ د زړه سرونه مویئ
پښېاو لاسونه موئیئ خوارہ ځانونهموئیئ
د ازمایش په وخت کې در سره ملیومونږه
ستاسو د لار ملگری یه هریو پل یو مونږه

رآتش، په مینه وائي
دستاسو پت ته سلام
ستاسُوجرأت ته سلام
ستاسو غیرت ته سلام

جلال فرهیخته

بیدار گر جهان

سپاه نور شبخون بر صف ظلمت شعاران زد
برهنه پا مجاهد مشت بر فرق تزاران زد
تهی دستی که تا دیروز استکبار مي خندید
بوی ، صدطعنه بر جنگاوران روز گاران زد
فقیری ، بی نصیبی از متاع عالم امکان
ز استغنا دوصد خنده به تاج تاجداران زد
قشون دشمن بیداد گررا کوفت برتارك
به بران حربه باور بر اعناق تتاران زد
زرهپوش عدو را با تبر زد درمصاف خویش
بم افکن از فلاخن در زمان بمب باران زد
طلسم ا ستم اهریمنان بشکست پیکارش
جهاد بی امانش آتش اندر دیو سا ران زد
به تکبیر عدو سوزش جهان بیدار کرد از خواب
لوای فتح را بر قله های کوهسار ان زد

آرمان دمجاهد

خاونده مخیه وړاندی کړی میدان د مجاهد
په ټوله دنیا لوړ کړې نوم نشان دمجاهد

په سرو لمبو ګډیږی د اسلام په پاکه مینه
په دغه عشق کې دی څیری ګریوان دمجاهد

قانون د قران غواړی هره خوا ټوله نړی کې
نور څه په زړه کی نشته دی ارمان دمجاهد

په تورو غروکی ژوند کوی ،په خاوروکی لوغړیږی
الله ته مدد وکړی هرزمان دمجاهد

لړزه یی ده راوستی دخلقی پرچم په خونه
معلوم ټولی دنیاته شوایمان دمجاهد

ترڅوویي چی لیکم دغه صفت نه پوره کیږی
دالبر صفت یی وکړ ګل میرجان دمجاهد

گل میرجان

دسلمان فارسی (رض) مجاهد

لنډه کیسه

اسدالله غضنفر

سورسانده

ځلور کاله د مخه چی چا په همدی شپو وروځو کی یعنی دژمی په کمکی ځله کی سورسانده لیدلی وه نو هغوی به کله هم هغه ، هغه ورځ او هغه صحنه هیره نه کړی .

سور ژمی وو دواوری سپین فرش دخان آباد د جنګ ځپلی سیمی په ورانو ویجاړو سپین څادر غوړولی ؤ ، سخته یخنی وه او سور سانده له لمبو څخه لس ـ پنځه لس متره لیری ولاړه وه . هغه خاموشه وه ، ټیکری یی له سره لویدلی وو او دیوی مجسمی په څیربی حرکته وه . هغه داسی معلومیده لکه لدغی نړی اودغی دنیا چی بیخی نا خبره وی . دهغی څنګ ته داور داسی لمبی بلی وی چی لوخړی یی آسمان ته ختلی او داسی لیمه نه ووچی اوښکی دی پری ماتی نه وی . خو دالکه بالکل چی وجود ونلری . ځای پر ځای بی خیاله اوبی تفاوته ولاړه وه .

هرڅوك چی رانژدی کیدل . نو د بمونو په اورکی د سوځیدونکی کور په نسبت دی ته ډیر متوجه کیدل دکور پته معلومه وه . د جلات خان اکا په کور الوتکو بمونه غورځولی وو . دکور دواړه خونی یی ورړنګی کړی اوله خاورو سره خاوری کړی وی او دا څرګنده وه چی د جلاد خان اکا په اووه کسیز کور کی پرته له سورساندی نورټول شهیدان شویدی . که څه هم د هغی ژوندی پاتی کیدل په اسانی سره دچا زړه ته لویده خوټولو پخپلو سترګو لیدل چی هغه د اور لمبو ته نژدی پخپلو پښو ولاړه او هغه بدنی چی د اوداسه د پاره یی له اوبو ډکه کړی په لاس کی ټینګه نیولی ده .

آیا مړی پخپلو پښو دریدلای شی ؟ آیا دمړیو اروا دوباره خپل اصلی کالبوت ته ورته کالبوت پیدا کولای شی ؟ نه هیڅکله نه . دا هغه سوال او ځواب ووچی د شیبی نیمی دپاره به دسحر په هغه خړه وړم

کی دګڼو راغلیو کسانو په ذهن کی تیر شواو وروسته به بیاد لازم اقدام په فکر کی ولویدل . ځینو کسانو به دجلات خان اکا او دهغه د کړی او ماشومانو د میندلو په نیت د ځان د ټکلو د پاره یوی بلی خواته کتل راکتل ، شروع کړل ځینې نور - نورهم اورته ورنژدی شول چی که دمرستی څه امکان پیدا شو چی ویی نه سپموی او ځینونو روهم جرأت وکړاو سور ساندی ته ورتیر شول . زرکوادی خپل پړونی دهغی په سر واچا وه ترلاس یی ونیو له اوبی له دی چه پورته ورته وګوری ورته یی وویل: راځه! سورسانده هم له څه ویلو پرته ورسره رهی شوه .

په هغو څودقیقو کی د ډیرو متجسسو کسانو هم دا یقین شو چی د جلات خان اکا په کورکی پرته له سورساندی نور هیڅوك ژوندی پاتی ندی او ټول د هغه پردی الوتکی دناپیژند ویه پیلوټ د یوی مجهولی ارادی ښکار شویدی چی څودقیقی دمخه د روسی فضا ته د سفر په لاره کی دلته د شیبی نیمی د پاره ود ریده .

سورسانده ترڅو ورځو پوری هماغه شان ویښه ویده او بی حاله غوندی وه . نه یی ژړل - نه یی خبری کولی او نه یی څه فکر کاوه . داشی معلومیده چی اروا یی د خپلی کورنی سره الوتلی ده - دډیرو دا زړه ته ولویده چی دا نجلی نوره لیونی ده اوددی ګومان یوه بله وجه هم وه او هغه دا چی له دی پیښی شپږ اوه کاله پخوا چی دا نه کلنه وه او د خپلی مامی یعنی زرکوادی سره دهغی د پلارګنی کره د پستوټول ته تللی وه نو هلته هم دی ته خپل نصیب وررسیدلی او په هوا کی تلونکی الوتکی د زرکوادی د پلارګنی په کورنی را ګرځیدلی او خپل زړونه یی پری تش کړی وو که څه هم په هغه پیښه کی څوك نه وومړه شوی خو په سورساندی یی دومره اثر کړی وو چی بیا به هسی بیځایه ویریدله ، د شپی به یی کله نا کله چیغی وهلی او چی هسی به یی په خوب کی بمونه او الوتکی لیدلی نو زړه به یی داسی دربیده لکه دا هر څه چه یی رښتیالیدلی وی .

داځل یی که څه هم زړه پرځای وو ، چیغی هم نه وهلی خوبیخی مړاوی وه،تریوی اوونی پوری بالکل بی سده وه او بیا ورو ورو پرسد کیدله او چی دپیښی په نهمه ورځ یی ټوله خنجانو راغی نو هغه یی وپیژانده .

خوبی سدی .بی بړکه باچهی وی . چی څومره په هوش کی راتله هغومره پری دبی هوشی حملی

ډیری راتلی اوډیر به یی ژړل . تره یی ښارته ډاکتر ته وروسته . هغه د څو میاشتو دوایی ورته ولیکله خوښه کیدل یی ځکه اسانه نه وو چی څنګه به یی دالوتکی غورهار او یا داسی نور درانه اوازونه واوریدل د بیهوشی څپه به باندی راغله او داسی به کمزوری شوه چی بیا به په هفتو هفتو هغه زاړه حال ته نه ستنیده .

تره یی د سورساندی په خاطر (اشکمش) ته کډه وکړه ځکه چی هغه په بشپړه توګه ازاده وه . او بمباری او جګړی په کی نه کیدلی . په اشکمش کی سورسانده ورو ورو نسبتاً ښه شوه اوله هغه پیښی څخه یی دوه کاله وروسته تره خپل یوه تربور (عثمان) ته چی په اشکمش کی یی بزګری کوله په نکاح کړه ، خو د هغی له واده څخه پوره یوه نیمه میاشت وروسته اشکمش ته هم قوه راغله . د اشکمش زمکه د روسانو بی شمیره ټینکونو او پوځی موټرونو لاندی کړه او دهغه ځای په تك شنه اسمان هم د هغوی په لسګونو الوتکی وغوریدلی . دی الوتکو او ټینکونو دغرونو رغونو او فطرت په غیږکی د پرتوکلیو کورونه لکه دمنی پاڼی ورژول او هغه د اشکمش دکراری په هکله ذهنیت یی په څوساعتو کی له مینځه یوړ .

په دی حمله کی که څه هم د سورساندی دتره کور او خاوند ته د سر او مال څه زیان ونه رسیده خو په سورساندی باندی دبیهوشی سختو څپو بیا بابیړی وکړ . داځل چی لږ څه ښه شوه نو عثمان له دی ځایه دکډی کولو په فکر کی ولویده . وروسته له څو ورځو فکرونو او سلا مشورو دی نتیجی ته ورسیده چی له الوتکو او ټانکونو او بمونو بیخی بی غمه ځای (خوست و فرنګ) دی . هغه خوست و فرنګ ته کډه وکړه . خوست و فرنګ واقعاً چی تراشکمش هم مصؤن ځای وو ، خو سورساندی ته یوداسی اسمان په کارو چی هوری پکی له بمونو ډکی جنګی الوتکی وانه لوزی او هغی ته داسی ځمکه پکار وه چی ټټریی په بمونو ، توپو او میزایلو ژوبل نه شی . خوست و فرنګ هم همیشه بی غمه ځای نه وو . عثمان بلاخره څه کولو ته مجبور شو چی هیڅکله یی نه غوښتل او هغه د قولبی دغویو خرخول او پردی وطن ته کډه کول وو .

کله چی دکوچ شیبی راورسیدلی نو عثمان سورساندی ته شاکړه دهندوکش لوړو غرونو ته یی وکتل او داچی هندوکش دبی وسه مرغی په څیر خپل بچوڼی پخپلو وزرونو کی نه شوی پټولی نو دځان په بیکسی سربیره یی دهغه په بی وسی هم څوځاځکی

اوښکی تویی کړی ، خوبیرته ژر سورساندی ته متوجه شو . اوښکی یی پاکی کړی . هغی ته یی مخ راواړوه او په ډاډه آواز یی ورته وویل : اوس به نو له خیره سره ځو . مگر په سورساندی باندی کډی کولو څه خاص اثر ونکړ ، هغه د ژوند پیښو داسی بی ارادی کړی وه چی نور یی د پیښو په وړاندی د موافقت یا مخالفت وس نه درلود . دوی دواړه بلاخره پاکستان ته ورسیدل او ددغه وطن په گرمو وچو اوبی اوبو خوله الوتکو او ټانکونو په مصئونو ساراگانو کی یی واړول . عثمان چی څرنگه خیمه او سرپناه پیدا کړه نو سورسانده یی دعلاج دپاره دزړه ډاکتر ته وروسته . ډاکتر ورته وویل ددی ښځی مسلسله معالجه پکارده ... که تگ اوراتگ درته سخت وی نوښه به داوی چی دخومیاشتو دپاره ښارته راکډه شی .

له پیښی تیښته نه وه ، عثمان ښارته زړه نا زړه راکډه شو ځکه یو خودا چورت ورسره وو چی آیا داسی مزدوری به پیدا کړی چی گزاره یی پری وشی اوبله داچی آوازی وی چی په ښارکی ځینی خلك افغانان په کراره نه پریږدی .

عثمان په ښار کی یوه ریړه واخیستله او د میوو خرڅولو کاریی شروع کړ . دمیوو د خرڅولو په برکت یی دومره وکړی شول چی دکور کرایه ، دډاکتر فیس او ددوا روپی برابری کړی . سربیره پردی یی کوڅه وال ډیر ښه خلك وو . ښځو یی په سورساندی پام کاوه او دا ماحول دهغی دروغتیا د پاره نسبت کیمپ ته ځکه ډیر ښه وو چی هلته دغم او مرگ سیوری په هره څیره پروت وو خو دلته حتی د غمجنو په مخونو کی هم د ژوند ځلا بریښیدله .

عثمان به سحر ریړه بازار ته ایستله او غرمه به کورته راته له ډوډی وروسته به بیا ترماښامه پوری په بازار کی وو په هفته کی به یی هم یوځل سورسانده دمعاینی دپاره ډاکتر ته وروستله .

عثمان لدی نوی ژوند سره په دغه کوڅه کی ورو ورو بلدیده او عادی کیده . خویو ماښام چی یی دعادت سره سم له سورساندی څخه دحال احوال پوښتنه وکړه هغی ورته وویل : داځای نورښه دی مگر داعیب لری چی دلته هم الوتکی ډیری تیریږی را تیریږی او چی ویی وینم نو زړه می بدبد کیږی . خاوند یی ورته وویل : گوره زه همیشه درته وایم چی هرتکلیف وی ماته وایه . دادی ښه عادت نه دی چی چاته حال نه وایی دلته مودادی دوه میاشتی تیری کړی خود طیارو خبره تا اوس وکړه . اوس

دی هم ښه کاروکړ چی حال دی ووایه . کورپیدا کول خواسانه خبره ده .

عثمان دهغی په شکایت هم خوشحاله شو او هم خفه ، خوشحاله ځکه شو چی هغه کله هم لدی څخه څه غوښتنه یا شکایت نه ؤ اوریدلی هغه د منی یوه بی پاڼو اوبی څانگو ونی ته ورته وه چی سختو بادونو هم نه رژوله اونه خوځوله . هغی صرف دبهوشی په زریعه عکس العمل ښوده او داهم یو غیر ارادی عکس العمل وو . عثمان غوښتل چی په هغی کی اراده او عکس العمل ووینی هغه داسی احساس کاوه چی داپه قهرشی ، په غصه شی شکایت وکړی او هیلی پیدا کړی او غوښتنی ، نو په رنځ باندی به یی ژوند او روغتیا بریالی شی . خو عثمان ددی په غوښتنه ځکه خفه وو چی ددی ځای گاونډیان یی ښه ایسدل ، هغه فکر کاوه چی بل ځای به دومره درانه سړی او دلسوزی ښځی نه شی پیدا .

ددوی دا کور د الوتکو میدان ته نژدی ؤ اوده د ښار په هغه بل سرکی چی دالوتکوله میدانه بالکل لری وو دکور موندل شروع کړل .

عثمان چی یوه ورځ دکور په لټه پسی ډیر ستړی ستومانه کورته راستون شو او هغی څنگه ولیده نو ورته ویی ویل : نن ډیر ستومانه ښکاری . عثمان وخندل او ویی ویل : هو نن لږ څه ستړی یم په کورپسی ډیر گرځیدلی یم . هغی ورته وویل : کاشکی مانه وی درته ویلی هغه خو دومره خبره نه وه تا ولی دومره پسی ځان ستړی کاوه . عثمان ورته وویل : تا په ټول عمر کی دا یو شکایت راته کړی دی . دا دیوه شکایت غم خودی خامخا باید وخورم . دې ورته وویل : زما هسی دا خبره له خولی درته وتلی وه ، زما بیخی پام نه ؤ ته ... عثمان یی خبره ورغو څه کړه ویی ویل : نه نه دا ځای دالوتکو په وجه ستا د پاره ښه نه دی . دی له ځان سره وویل ما ورکه کړی، زما صحت دی سر وخوری ... عثمان نورغلی شو او پدی خبره بیا خوابدی شو چی له دی سره یی هیله ، ژوند ته امید او اراده بیا پردی ولیدل .

هغه وروسته له څو ورځو منډو را منډو کور پیدا کړ . کوریی د الوتکو له ډگره ښه لری وو . په دغه نوی کوڅه کی هم سورسانده له نورو گاونډیو سره د ښځی ذات دهغه مشترکی عاطفی یعنی دلسوزی په برکت خفه نه وه او عثمان پدی خبره ډیر راضی وو دا خو دالوتکو تگ وراتگ لاره نه وه کراره کراری وه او دسورساندی د روغتیا هیله پکی ډیره کیدله . عثمان دپخوا- غوندی په هفته کی یوځل

سورسانده دمعاینی دپاره ډاکتر ته وروسته او نور به ډاکتر اکثرا هماغه زړه دوا ورته تجویزوله .

یوه ورځ عثمان د دوا اخستلو د پاره په بازار کی رهی ووچی ناڅاپه سخته چاودنه وشوه ، چاودنه دومره سخته وه چی هرچاگومان کاوه چی دهغه ځنګ ته وشوه . خلکو له وار خطایی یوی بلی خواته منډی شروع کړی او ټول دوکانونه بند شول . عثمان هم دکور په خوا را منډی کړی . هغه ډیری تیزی منډی وهلی ځکه دسورساندی دبیهوشی په صورت کی باید ده یو ډول ګولی پری خوړلی وی ، خو هغه په لاره کی څوتنو بریتورو او ځنورو زلمو را ایسار کړ او پری ناری یی کړی : چیرته تښتی ! کابلیه !! هم بمونه ږدئ او هم بیا منډی وهئی . ده څه ویلو ته خوله جوړوله مگر هغو وخت ورنکړ او دده په وهلویی شروع وکړه . له هغوی څخه یوه زلمی چی دده په موټ کی یی د دوا دپاره را اخیستی دوه سلګونه ولیدل نو لاس یی ورتا وکړ چی پیسی وروغوځوی . یوه بل یی چی روپو ته پام شو نو ناره یی کړه د امریکی روپو ته ګورئ چی په جیبونو کی یی نه ځاییږی ، نو موټو نه یی پری ډك کړی دی . په همدغه وخت یوبل زلمی د روپو په هیله واسکټ ته لاس ورواچول خو څه په لاس ورنه غلل دهغه د وهلو په وخت ګواښ کړونی هم څوك نه وو ځکه دهر چا سره د ځان او خپل کور غم ؤ او یوی خواته یی منډی وهلی ، عثمان یی ترهغه پوری واهه څو چی پولیس رابښکاره شول او دازلمی وتښتیدل په هغه باندی څو ځایه وینی راماتی وی پولیسو یو موټر ته پورته کړ چی روغتون ته یی ورسوی ، عثمان خپله کیسه ورته وکړه خو هغوی څه دده په لهجه سم نه پوهیدل او څه دده کیسه ورته نا آشنا غوندی وه،نو ورته ویی ویل ډیرمه کړتیږه اوس به اورسی ... شیبه نیمه وروسته ده بیا خپله کیسه ورته شروع کړه . د پولیسو مشر وویل : موټر ودروی پریږدی چی پخپله مخه ځی دا خلك خدای وهلی دی پخپل خیر نه پوهیږی . هغه چی یی څنګه راکوز کړ نو د کور په خوا یی بیا منډی شروع کړی . هغه پداسی حال کی چی د سر او پښی د زخمونو وینی یی لانه وی وچی شوی او خپل څیری واسکټ یی په کیڼ لاس کی ټینګ نیولی وو دکور خواته منډی وهلی . هغه بالاخره کورته را ورسیده دکور دروازه د نورکله غوندی بنده وه . هغه په یوه وړه تیږه باندی دروازه ورو ورو وټکوله مگر ورخلاص نه شو . دهغه زړه ودربیده دروازیی لږ څه په زوره وټکوله ، خو دا ځل هم وربیرته نه



شو د هغه پښې وپوړیدلی ، د خفګان یوی زوروری سیلی یی زړه ته لاره وکړه او تقریبًا په غیر ارادی ډول یی خوله د وره چولی ته ورنژدی کړه او ویی ویل : سورساندی ور را خلاص کړه . وروسته بیا هغه د وره له درزونو د کورمینځ ته وکتل له چولی څخه صرف دغولی یوه وړه برخه ورښکاره شوه چی د وینځل شویو جامو شنی اوبه پری ولاړی وی دلته چی سحر دی راوتلو سورساندی جامی وینځلی . همدا رنګه د وره تر چولی دتناو یوه برخه ورښکاره شوه چی دهغه ټیکری چی نری باد ورو ورو خوځاوه پری ځوړند وو . هغه نور صبر نه شوی کولی دکور په نسبتًا ټیټ دیوال ورپورته شو او غولی ته ورکوز شو . لکه څنګه چی ده فکر کاوه بم خپل کار کړی وو . او سورسانده یی له پښوغورځولی وه . ده یی نبض وکوت . دهغی دلاس نبض ولاړوو . دهغه له چپ لاسه واسکټ پریوت شاید چپ لاس پوهیدلی وی چی نور نو هغه ګوتی مړی دی چی واسکټ وګنډی ، خو دده ذهن لانه ووپوهیدلی . دی خاموشه وو او دیوی مجسمی په څیر بی حرکته ولاړوو . هغه داسی معلومیده لکه له دغی دنیا او دغی نړی چی بیخی ناخبره وی دی دسارا داسی یوازی او یوی وچی اوبی څانګی ونی ته ورته وو چی د منی سخت بادونه یی هم رژولی او خو ځولی نه شی .

محمدعمر "اخګر"

نظامي ښوونه او روزنه

تعرض

عمومي اساسات :

په اوسني محاربه کې موفقیت دقاطع فعالیتو نو په ځانګړی توګه دتعرض، پوسیله لاس ته راتلی شی .ټول جزوتأمونه پیاده ،موتریزه ،ټانك په هرنوع شرایطو کې دخپل د اور د ضرباتو او هم دتوپچي اوهوایی اور د حمایی لاندې ددښمن ځانداز اسلحه او تخنیك له منځه وړلی شي او پدی ترتیب ددښمن په ساحه کې مناطق او خطوط اشغالولی شي.

تعرض ددښمن سره د مستقیم تماس "وضعیت مبدا ء"اویاهم دحرکت له حال څخه دمدافعی له اخري لیکې (عمق) څخه په تقرب سره اجرا ءکیدای شي.

د دښمن سره دمستقیم تماس تعرض!

دهغو جزوتأمونو پوسیله چې دمدافعې په وضعیت کې د لازمې ګروپ بندی څخه وروسته د"عمق "څخه"تقرب" او یاهم هغه مدافعه کوونکي جزوتأمونه چې په لومړی خط کې قرارولري صورت نیولی شي .ددې نوع تعرض، مأهیت پدې کې دی چې جزوتأمونه مخکې له مخکې په ډیره مخفی توګه د مبدا ء وضعیت اشغال کړی او دتوپچی او هوایی د اور احضاراتو وروسته یو سریع هجوم وکړي .

دمبدا ء دوضعیت داشغال لپاره جزوتأمونه د خندقونو ،کندواومحفوظومحلاتونه په استفادی سره اویاهم کولای شی هغه احضار او تجهیز کړی .

دمبدا ء وضعیت دمستورو لارو، د ارتباط خندقونو او عموما "دشپې لخوا اشغال کیدای شي ترڅو دښمن احضارشوی تعرض کشف نکړي .

عموما " دمبداء وضعیت دشپې، مخکی له هجوم څخه اویاڅلورویشت ساعته مخکې اشغال کیدای شي.

پیاده پرسونل ټول عموما " پخپلو خندقونو کی ځای په ځای کیږی زرهپوشونه نظرپه خصوصیت د اراضی سره دغونډیو په شاتنی برخه، او یاپخپلو کندو کې ځای پهځای داور لپاره پوره اماده وي.

ټاتك چې دپیاده جزوتامونوتر آمر لاندی خپلی موضع ګانی دمقامت په محلاتو کی اشغالوي اویا دانتظار په موضع ددښمن دمدافعی داصلي خط څخه چې مسافه یې دقوماندان لخوا تعین شي ځای په ځای کیږی .تعرض دحرکت له ځای، څخه اویا دانتظار له موضع څخه صورت نیسی او یادمحاربوی فعالیتونودانکشاف په صورت کې اجراکیږی، ددی نوع تعرض مأهیت پدې کې دی چې چې جزوتأمونه یه ټاکلی وخت وزمان دتوپچی داور ترحمایې لاندې دانتظارله منطقې او یانور و

مناطقو څخه تقرب وکړی اوبالترتیب درفتار . نظام په ماقبل محاربو ی، نظام او محاربوی نظام اتساع او ارتباط وکړی او تثبیت شوی ساعت، "س" د حرکت له حال څخه د مدافعې په اصلی خط هجوم وکړی توپچی او هاوانونه باید په آتش، احضارات کې اشتراك وکړی او د اورموضع گانی دډسې اشغال کړی چې دآتش احضارات له شروع څخه مخکې دانداخت داجرألپاره حاضر وي او هم دافع ټانك جزوتأم او او وسایط ددافع هواءاو دغند د ترصدځای هم مخکې له مخکې، تقرب وکړی .

دجزوتأمونوتنظیم مواصلت ددښمن د مدافعې اصلی خط ته د هغه د اتساع انسباط دمحاربوی نظام د دسوق اداري دسهولت لپاره دتقرب په جریان کې دمبداء نقطه ، د اتساع انسباط خطوط دوسایطو څخه دپیاده کیدو او دهجوم خط تعینولو، یه مقصد اجرا کیږي دمبداء نقطه داشغال شوي سیمې څخه په موقع، سره دحرکت لپاره تعینیږی دانتظار له نقطې څخه مسافه باید دإسې تأسیس شي چې تثبیت شوی سرعت او حرکت تاءمین کړی .

داتساعاو نسباط خط:

جزوتأمونه داراضی دشرایطو لهمخې په هغه مسافه کی انتخابوی چې د دښمن دمستقیم اور څخه محافظه، وکولای شي .

دوسایطوڅخه پیاده کیدل:

دامکان ترحده پورې دهجوم خط ته نږدې دغونډیو دلمنو او د اراضی دطبعي پوښښونو په خواکې انتخابیږي.

دهجوم خط:

حتی الامکان ددښمن دمدافعې اصلی، خطسره تعینیږي،اضغری مسافه باید دومره تعین شيچې جزوتأمونه دخپل توپچی مرمیو دپارچې څخه متضرره نشي.

پر دښمن هجوم :

پرمدافعه کوونکي دښمن هجوم د پیاده نظام اویاهم پرزرهپوشونو سواره اجرأکیږي دپیاده نظام هجوم هغه وخت عملي کیږی چې ددښمن مدافعه داطمینان وړنه ويأو هم دښمن تر سخت فشار لاندې وي. هجوم پرزرهپوش هغه وخت عملي، کیدلای شي چی دښمن په مطمینه توگه دتوپچی دضرباتو په اثر تر کلك فشار لاندې نیول شوی او د مقاومت طاقت ونلري .

زیاتره وخت هجوم د محاربې په جریان کې ددښمن دمدافعې په عمق کې صورت نیولی شي.هجوم پرزرهپوش باندې صرف په هغهاراضی کې چی قابل دعبوروي صورت نیسي محاربوی وظیفه دټانك مرتباتونه په اراضی کې دخریطې په منځ اویا هم داراضي "ماکت"باندې ورکوله کیږی. هدف دهجوم او دهجوم او متعاقبه هجوم هدف وروسته ورکول کیږی .

دهجوم هدف مختلف عمق کیدای شی .له عمق څخه د محاربوی وظیفې اجرا دبلوك، وظیفه هم کیدای شي .دمتعاقب تعرض په جریان کې بلوك ته نوی محاربوی وظیفه هم ورکول کیدای، شی. سبایدهجوم هدف هم نوی، استقامت ورته تعین شي او یادفعالیت وظیفه په احتیاطکې او یا د اشغال شوې اراضی ساتنیته مؤظف شی.

دپیاده موتریزه بلوك دتقویې لپار ه په تعرضکې دټولې څخه ماشیندارونه او حتی په ځینو مواردو کی ددافع ټانك وسایطورکول کیږي . دوسایطو شمیر دوظیفې د ځرنګوالی په نسبت او هم داراضي دشرایطو، په وضعیت ورکول کیږي .

دجزوتأمونو محاربوي نظام اودتعرض جبهه نظریه خصوصیت دفعالیت ، دښمن ،دجزوتام محاربوی ترکیب، دتقویه شوي وسایطو او داراضی د شرایطو له مخې ورکوله کیږي دټانك دلگی دبلوك په تشکیل او بلوك بیا قاعدتا "د ټولی په تشکیل کېتعرض، کولی شي .

له یوه نومیالی

قوماندان سره مرکه

په دی وروستیو وختونو کی د غزنی ولایت د مجاهدینو نو میالی قوماندان قاری تاج محمد چې په" قاری بابا " سره مشهور دی پیښور ته راغلی ؤ دمنبع الجهاد مجلی خبریال له موقع نه په استفادی له نوموړی سره د غزنی ولایت د جهاد دعمومی وضعی او په جهاد او مجاهدینو پو ری د مربوطومسایلو په اړه مرکه کړی چې دا د ی محترمو لوستونکو ته وړاندی کیږی :

(اداره)

پوښتنه:محترم قوماندان صاحب هلیه ده چی لومړی د منبع الجهاد مجلی درنو لوستونکو ته خپل ځان په لنډه توګه ور معرفی کړی ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ځواب : زما اصلی نوم تاج محمد دی خو اکثراً خلك می په قاری بابا سره پیژنی . زه د غزنی ولایت د اندړ د ولسوالی او سیدونکی په قوم «اندړ» او د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان د تنظیم د غزنی ولایت د مجاهدینو عمومی امیریم .

پوښتنه:لطفاً ووایاست چی څه وخت ، چیری او د چاتر قیادت لاندی مو وسله وال جهاد پیل کړی دی ؟

ځواب : ما په ۱۳۵۷ هـ ش کال د سرطان په میاشت کی د الحاج مولانا جلال الدین حقانی او مولوی نصرالله منصور ترقیادت لاندی د غزنی د ولایت د اندړو په ولسوالی کی د کمونستانو او ملحدینو په مقابل کی په وسله وال جهاد شروع وکړه کله چی بیا وروسته د مولوی محمد نبی محمدی ترقیادت لاندی د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان تنظیم مینځته راغی د نوموړی ترقیادت لاندی می خپل وسله وال جهاد ته ادامه ورکړه چی تر اوسه پوری د دین دښمنانو په مقابل کی

پخپل دغه مقدس جهاد بوخت یم ۰

پوښتنه : فعلا ستاسی تر آمارت او قوماندی لاندی څوتنه مجاهدین وسله وال جهاد کوی ؟

ځواب : فعلا زما تر قوماندی لاندی دوه قسمه مجاهدین په جهاد بوخت دی : یوه ډله مسلح مجاهدین او بله ډله غیر مسلح مجاهدین دی ۰

هغه مسلح مجاهدین چی زما تر قوماندی لاندی په جهاد بوخت دی د هغوی شمیر (۲۰۰۰) دوه زره تنو ته رسیږی چی د بیلو بیلو جبهو او گروپونو په شکل د غزنی ولایت په ټولو ولسوالیو او هغو سیمو کی چی مونږ فتح کړی دی ، په جهادی فعالیتونو بوخت دی ۰

او غیر مسلح مجاهدین چی مایی د مخه یادونه وکړه هغه کلیوال خلك دی چی د ضرورت په وخت کی راغونډتل کیږی او نور د خپل ژوند او کورنیو کارونه کوی ۰

پوښتنه : که مهربانی وکړی او د خپلو څو مهمو عملیاتو په باب د مجلی لوستونکو ته څه ووایی چی تاسی پکی ملحدینو ته سخته ماتی ورکړی وی او لویه فتحه مو په نصیب شوی وی ؟

ځواب : هسی خو مونږ په ډیرو عملیاتو کی فتحی ترلاسه کړی او ددین دښمنانو ته مو ډیر زیات مالی او ځانی تاوانونه وراړولی دی چی دلته د ټولو یادونه نشی کیدای ، دلته به زه د هغو ورروستیو عملیاتو په باب په لنډه توگه څه ووایم چی مونږ پکی دښمن ته سخته ماتی ورکړه او لویه فتح مو نصیب شوه ۰

مونږ په ۱۳۶۷ هـ ش کال کی د شلو ورځو پرله پسی عملیاتو په جریان کی د دښمن دری مهمی مواضع (غنډ بند سردی ، غنډ ریاست پروژه بند سردی او د اندړ ولسوالی) فتحه کړی ۰

د دغو عملیاتو په د وران کی مونږ د درنو وسلو په ذریعه د دښمن مواضع تر اور لاندی ونیولی چی د هغی په نتیجه کی دښمن د تور سرو (ښځو) په شمول قرآن کریم د جرگی په لاس مونږ ته راولیږه او راته یی وویل چی نور په مونږ جنگ مه کوی مونږ تاسو ته تسلیمیږو مونږ له مشوری څخه ورروسته دغه جرگه ومنله او دوی ته مو دامن وعده ورکړه ۰ چه په نتیجه کی ټول له خپلو وسلو سره مونږ ته تسلیم شول ۰

په دغو عملیاتو کی مونږ له دښمن څخه (۱۰) ټانکونه (۱۵۰) موټرونه ، تقریباً (۱۵۰) ماشین آلات او وسایل ونیول ۰ همدارنگه مونږ په دغو عملیاتو کی د یولوی توپ په شمول (۶۰۰) میله خفیفه وسله ډیر زیات مهمات او ارتزاقی مواد په غنمیت ونیول ۰ د دښمن نیول شوی افراد مو عفوه کړل څوك چی د هغه ځای اوسیدونکی وو هغوی له مونږ سره پاتی شول او عسکرو ته مو خرځ ورکړ او رخصت موکړل ۰

باید ووایم چی دغه ټول عملیات زما تر قوماندی

لاندی مجاهدینو سرته ورسول اوبل څوك راسره شریك نه وو دا چی دا زمونږ خپله منطقه وه او دغلته ټول همدا زمونږ مجاهدین وو او مونږ کولی شول چی د لوی خدای جل جلاله په مرسته د دین دښمنانو ته ماته ورکړونو ځکه مونږ له نورو مجاهدینو څخه مرسته ونه غوښتله .

برسیره پردی له دی څخه د مخه هم مونږ د وسله وال جهاد په جریان کی څو ځله د کابل ـ کندهار او غزنی ـ اورگون په لویو لارو د ملحدینو په پوځی اکمالاتی کاروانونو عملیات کړی او هرځل مو دښمنانو ته درانه تلفات وراړولی او ډیر مالونه او وسلی مو په غنیمت نیولی دی .

همدارنگه زمونږ مجاهدینو څوځله هغو قواو ته هم کلکه ماته ورکړی ده چی زمونږ پر مرکز یی د تیری او نیولو خیال یی درلود ، خو دلوی خدای جل جلاله په فضل او زمونږ د مجاهدینو په قوت او همت تر اوسه پوری لا دښمن پدی کار نه دی بریالی شوی .

مونږ د غزنی د ښار په مرکز هم څوځله چریکی عملیات کړی او فرقه ، بالا حصار ، امنیه قوماندانی ، هوایی میدان او ... مو ددرنو وسلو په ذریعه هدف نیولی چی د هغی له امله دښمن ته زیات مالی او ځانی تاوانونه اوښتی دی .

یوځل کله چی زمونږ مجاهدینو د غزنی ولایت د هوایی میدان په شا و خوا کی چریکی عملیات سرته رسول ، د هغی په نتیجه کی مو یو روسی چی د هلیکوپټر پیلوټ ؤ ونیو او ژوندی موله ځان سره د مجاهدینو مرکز ته راوست .

همدارنگه مونږ په ١٣٦٤ هـ ش کال د غزنی ـ اورگون په لویه لاره د دښمن پر پوځی کاروان د یو عملیات په نتیجه کی د ماینونو او راکټونو په ذریعه د دښمن (١٥٠) ټانکونه او ثقیله وسیلی له منځه یوړلی او زیات مالی او ځانی تلفات موور واړول .

د یو شمیر نورو عملیاتو یادونه هم ضروری ده خود موضوع د لنډون په خاطر په همدغو توضیحاتو اکتفاء کوم .

پوښتنه : فعلا ستاسی په منطقه کی د جهاد عمومی وضع څنگه ده ، دښمن په کوم حالت کی واقع دی او مجاهدینو په څه ډول اقداماتو لاس پوری کړی دی ؟

ځواب : فعلا د غزنی ولایت ټولی ولسوالی او علاقداری د مجاهدینو په لاس فتحه شوی دی او ملحد دښمن د غزنی د ښار په مرکز او فرقه کی محاصره دی ، ویلای شم چی مجاهدین په عمومی توگه له ښار څخه تقریباً د څلورو کیلومترو په شاخوا کی واقع دی او پر دښمن باندی یی علمیات جاری دی . فعلا د ښار په شاو خوا سیموکی مجاهدین چریکی عملیات سرته رسوی او له دغی لاری څخه دښمن ته د سر او مال تاوانونه وراړول

کیږی .

اوس فقط دښمن دفاعی شکل اختیار کړی دی او په خپلو ځایونوکی محاصره دی ، البته له کابل څخه د سکډ د توغندیو پوسیله د مجاهدینو تر کنترول لاندی سیمی هدف نیسی او کله ناکله د الوتکو په ذریعه له ډیرې لوړی ارتفاع څخه بمباری کوی چی د هغی په نتیجه کی ځینی کورونه ړنگ شوی او څو تنه ولسی خلك ټپیان شوی دی ، خو تر اوسه یی مجاهدینو ته کوم ځانی تلفات نه دی ور اړولی .

پوښتنه : د دښمن د وحشیانه بمباریو سکډ توغندیو او پرسونل ضد ماینونو په مقابل کی د مجاهدینو جهادی روحیه څنگه ده ، ضعیف شوی او که ورځ په ورځ قوی کیږی ؟

ځواب : د دښمن د بمباریو او سکډ توغندیو او پرسونل ضد ماینونو د استعمال په مقابل کی د مجاهدینو جهادی روحیه ورځ په ورځ قوی کیږی او علت یی دا دی چی مجاهدین خاص د خدای جل جلاله رضا ، د دین او کلمی لوړوالی او حاکمیت ، او د وطن آزادی خپل اصلی مقصد گڼی او په همدغه هدف یی د ملحدینو په مقابل کی جهاد شروع کړی دی، همدغه لوړ مقصد دوی ته جرأت وربخښلی دی او دوی د خدای جل جلاله مرسته د خپلی کامیابی اصلی علت گڼی نو د دښمن د ډول ډول وسلو په استعمال یی هیڅ پروانشته او په ډیر شجاعت او متانت سره خپل مقدس جهاد ته ادا مه ورکوی .

پوښتنه : ستاسی په نظر په جگړه کی د مجاهدینو د یوقوماندان د بریالیتوب او کامیابی رازونه او عوامل کوم دی ؟

ځواب : زما په نظر تر هر څه لومړی باید د قوماندان توکل او تکیه پرلوی خدای جل جلاله باندی وی او په دی باندی کلکه او پخه عقیده ولری چی خیر او شر ټول د خدای له جانبه دی . تر دی وروسته د یو مجاهد قوماندان لپاره دا ضروری ده چی د پوره جرأت او متانت خاوند وی ، د وسلو په استعمال پوهه او اطمینان ولری ، هر کار په پوره تدبیر او سنجش سره وکړی تر خپل قیادت لاندی خلکو کی د نظم او نسق په راوستلو قادر وی هر چاته د هغه د اهلیت او لیاقت سره سمه وظیفه او کار وسپاری او هدارنگه نور ډیر عوامل هم شته چی دلته د ټولو ذکر او تشریح اوږد بحث غواړی .

پوښتنه : تاسی د یو مجاهد قوماندان په توگه د افغانستان مجاهد ملت ته څه پیغام لری ؟

ځواب : د افغانستان مجاهد ملت ته زما پیغام دا دی چی د افغانستان مجاهدینو چی په افغانستان د قرآن او اسلام د حاکم گرځولو او د الحاد ، فساد او شر د ختمولو لپاره په وسله وال جهاد

پیل کړی دی او مهاجرینو چی د همدی هدف له پاره یی له خپل هیواد څخه ګاونډیو اسلامی هیوادونو ته هجرت کړی دی ، نو دوی ته پکار دی تر څو پوری چی په افغانستان کی اسلامی حکومت قایم شوی نه وی او الحاد ، شر او فساد ختم شوی نه وی مونږ باید خپل مقدس جهاد ته ادامه ورکړو . زمونږ شهیدانو چی د کوم خاص او پاک مرام لپاره خپلی پاکی وینی توی کړی دی مونږ ټول باید په هغه مرام باندی کلك ودریږو او تر هغه پوری چی مونږ خپل دغه ستر هدف ته نه یورسیدلی له خپل وسله وال جهاد څخه لاس وانخلو . د افغانستان ټول مجاهدین او مهاجرین د قرآنکریم د دی مبارك آیت په اساس چی «وعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» چی د مؤمنانو ترمنځ د وحدت یو څرګند قرآنی حکم دی او موږ مؤمنانو ته لازم دی په ټول ژوند کی د قرآنکریم داحکامو مطابق رفتار وکړو باید چی د دښمن په مقابل کی ټول په یوه واحد صف کی ودریږو او دبیلو بیلو نومونو اور سمونو څخه تیر شو دیوه اسلام تربیرغ لاندی ودریږو او د خپل منځی شخړو او اختلافاتو څخه لاس واخلو زمونږ د کامیابی او سرلوړی راز په همدی کی دی .

«ومن الله التوفیق»

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم


وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝
البقرة - ١٥٤ آية

د حق لاري قربانيان



د شهيد قوماندان مرجان لنډه پيژندنه

د افغانستان داسلامی انقلاب دغه زړوربچی، قوماندان مرجان دمستوخان زوی په ۱۳۳٦ هـ ش کال د لوګر، ولايت د برکی برك د ولسوالۍ په يوه جهاد مينه او، متدينه کورنی کې زيږيدلی دی .

دغه زړور مجاهد قوماندان په افغانستان کې د غوائي د کرغيړنی کودتا د رامنځ ته کيدو سره سم د ستر مجاهد الحاج مولوی جلال الدين حقانی تر قيادت لاندی د روسی پوځيانو او داخلی ملحدينو په ضد په وسله وال جهاد لاس پوری کړ . له جهادی، مورچونه ئی په نره دفاع وکړه ،د اسلام نه ددفاع او وطن د آزادی په خاطر ئی ددښمن ګوليو ته سينه سپر کړه په ډيرو جنګونو کې ئی برخه واخيسته

او دیادونی ور بریالیتو بونه ئی په نصیب شول . د زرمنکی پوستی ،بری او لیزه پوستو په فتحــه کولوکــي فعال رول ولوباوه . همداراز دبگی ،ځاځی میدان او شهرنو په جګړو کی هم قوماندان مرجان د لمړی لیکی مجــــاهدو ٔ.

دغه په اسلام مین قهرمان قوماندان دخپلو بریمنو جګړو په بهیر کی ددروازګی پوستی په مشهور جنګ کــي خپلی وروستنی هیلی ته ورسیداو دشهادت جام ئــــی وڅیــــښ.

انالله وانا الیه راجعون

د شهید عبدالجـان لنډ پیژند لیک

د هغو مجاهدینو په ډله کی چی ویاړلی جهادی کارنامی به یی د تل لپاره زمونږ د مسلمان ملت د جهاد په تاریخ کی په زرینو کر ښوثبت وی یوهم عبدالحنان دسدوګی زوی د پکتیا د ولایت د خوست دلویی اولسوالی د یعقوبیو د سیمی اوسیدونکی ؤ .

نو موړی په ۱۳٤۲ هــ ش کال زیږیدلی ، او په ۱۳۵۰ هــ ش کال کی د یعقوبیو په منځنی ښوونځی کی شامل شوی ؤ . په همدغه ښوونځی کی یی لومړنی زده کړه تر سره کړه .

په ۱۳۵۹ هــ ش کال کی یی له خپلی کورنی سره اسلامی هیواد پاکستان ته هجرت وکړ او په ۱۳٦۰ هــ ش کال کی یی دالحاج اکبر الدین تر آمارت لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ. د جهاد په دوران کی یی په ډیرو جهادی عملیاتو کی برخه واخیستله او ملحدینو ته یی د سر او مال درانه تاوانونه ورورسول ، چی دلته یی دنمونی په توګه دځاځی میدان ولسوالی د شهرنو او کردی خونه ووټ سر جوګیو پوستو باندی د عملیاتو یا دونه کووچی په میړانه یی د دین او وطن دښمنانو مقابله وکړه .

بالاخره دغه نومیالی مجاهد په ۱۳٦۷ هــ ش کال د ځاځی میدان اولسوالی مربوط نارکلی علاقداری کی په داسی حال کی چی د ملحد دښمن له خونړیو منګولو څخه یی د یوی بیوزلی کورنۍ د خلاصون تکل درلود د شهادت لوړ مقام ته ورسید .

(انا لله وانا الیه راجعون)

د شهید ظفر خان لنډه پیژندنه

د اسلام د حقی لاری د ننگیالیو مجاهدینو له جملی څخه یو هم ظفر خان د لمبی زوی ؤ چی په قوم تنی او دسناکی د کلی او سیدونکی ؤ .

نوموړی په افغانستان کی د کمونستانو د کرغیړنی کود تا څخه وروسته د ملحد دښمن په مقابل کی وسله وال جهاد پیل کړی و او د بړی ، لیژی ، ژوری او د خوست په نورو ډیرو سیمو کی یی په جهادی عملیاتو کی برخه اخیستی ، او هر ځل یی په ډیره میرانه سره د دښمن مقابله کړی وه .

بالاخره دغه تکړه مجاهد د خپل عمر په ٢٩ کلنی کی په ١٣٦٨/٦/٨ نیټه د چهار شنبی په ورځ د درگی ولسوالی د سیدکی پوستی سره نژدی ددښمن د هوایی بمبارۍ له امله د شهادت مقام ته ورسید .

انالله وانا الیه راجعون

د شهید ولی محمد لنډ ژوند لیک

د اسلام د حقی لاری د هغو نومیالیو مجاهدینو په ډله کی چی د جهاد ویاړلی کارنامی به یی د تل لپاره د افغانستان د مسلمان ملت د جهاد په تاریخ کی په زرینو کرښو ثبت وی یو هم ولی محمد د صالح محمد زوی د پکتیا ولایت د خوست دلویی او لسوالی د متون د حتکی کلی اوسیدونکی ؤ .

په افغانستان کی د روسانو په دستور او ملاتړ د ثور د خونړۍ کودتا څخه وروسته نوموړی اسلامی

هیواد پاکستان ته هجرت وکړ او بیایی د کفر او الحاد پر ضد په وسله وال جهاد پیل وکړ. په ډیرو جهادی عملیاتو کی یی برخه در لوده او هر ځل یی دیو تکړه مجاهد په توگه پر ملحدینو مرگونی گوزارونه کړی دی.

بالاخره د حق د لاری دغه نومیالی مجاهد د ۱۳٦٦ هـ ش کال د حمل د میاشتی په ۲۱ نیټه د ځاځی میدان په لیگړه کی د ملحد دښمن سره د یوی مخامخ جگړی په ترڅ کی شهید شو.

(انا لله وانا الیه راجعون)

د شهید بسم الله خان لنډپیژند لیك

د حق د لاری له هغو مجاهدینو په ډله کی چی خاص د خدای (جل جلاله) د رضا لپاره یی وسله وال جهاد پیل کړی دی، یوهم بسم الله خان د خان زمان زوی ؤ چی تقریباً ۲۳ کاله پخوا د گردیز د تعمیر د اولسوالی د سپین تخت په کلی کی زیږیدلی، په قوم درانی ؤ.

نو موړی ابتدایی زده کړه څلور کاله د روحانی بابا په ښوونځی کی کړی وه. او په ۱۳٦۱ هـ ش کال یی د الحاج مولانا جلال الدین حقانی تر قوماندی لاندی د شهید انجینر عبدالقیوم په جبهه کی وسله وال جهاد پیل کړی ؤ.

په ډیرو جهادی عملیاتو کی یی برخه اخیستی وه چی دلته یی د نمونی په توگه د تعمیر، گردیز، ارگون، شهرنو او سید کرم د عملیاتو یادونه کوو.



بالاخره دغه نومیالی مجاهد په ۱۳٦٥ هـ ش کال د ژوره په جنگ کی د خدای (جل جلاله) د رضا په لار کی د شهادت مقام په نصیب شو.

(انا لله وانا الیه راجعون)

دشهید طالب العلم غونډاگل لنډه پیژندنه

دحق دلاری دزړورو مجاهدینو په ډله چی جهادی کارنامی به یی دتل لپاره زمونږ د جهاد په تاریخ کی په زرینو کرښو ثبت وی یو هم غونډاگل د حاجی خان گل زوی وء چی په ۱۳٤۱ هـ ش کال د پکتیا ولایت د دره گی د ولسوالۍ د زنی خیلو په سیمه

بالاخره په ١٢/ ٦ / ١٣٦٨ نیته د خوست خړین مکتب سره نژدی ددښمن د ایښودل شوی ماین په ذریعه د شهادت لور مقام ته ورسید .

انا للّه وانا الیه راجعون

د شهید شیر باد کل لنډه پیژندنه

شهید شیربادګل "حق مل " د دانون زوی چې د پکتیا ولایت د خوست دلویې ولسوالۍ د اسمعیل خیل، قوم د حیدر خیل د ارخیلو په یوه دینداه کورنۍ کې زیږیدلی دی او دوړوکتوب څخه د اسلامی اخلاقوخاوندؤ.

نوموړی د حیدر خیلو یه لیسه کې دیوولسم تولګی زده کوونکی وٴ چې په افغانستان د ثور توره کودتا د کمو نست تره کی یه مشرۍ ترسره شوه، نو ده هم په اول سرکی په تحریکی جهاد او وروسته بیایې په عملی جهاد پیل وکړ.



شهید حق مل د پکتیا ولایت په اکثرو جګړو کې کی زیږیدلی وٴ .

په ١٣٥١ ه ش کال یی د دینی علوموپه، زده کړه پیل کړی وٴ .په هنګو ،دخوست میرمندی او لکنو په مدرسو کی یی زده کړه کړی وه ،زده کړه یی پا ی ته نه وه رسولی چی دکفر او الحاد پرضد د وسله وال جهاد مینی هغه سنګر ته وروست .او د ١٣٥٨ـ ه ش کال یی د قوماندان مولوی حنیف ګل ترقیادت لاندی وسله وال جهاد پیل کړ. دجهاد په جریان کی یی د بیلو بیلو عملیاتو په ترڅ کی دښمن ته دسر او مال درانه تلفات ور واړول .

نوموړی د سپکو او درنو وسلو لکه هاوان ،٨٢ملی متری توپ ،بی ایم دستګاه او ... په تخنیلداو استعمال کی ښه مهارت درلود .

په ١٣٦٧ ه ش کال یی شپږ میاشتنی صحی کورس ولوست او دزنی خیلو په جبهه کی د مجاهدینو په صحی خدمت بوخت شو .

برخه درلودهچې دهغی دجملی څخه د توره غاړه، بړی سنکیو پوستی ، سپینکی ، ژوری ، جانداد غنډ ، ملنگغنډ زرمنکی یوستی ، ددره گی ولسوالی د عملیاتو څخه یادونه کوو.

بالاخره شیرباد گل په ۱/۷/ ٦٨ نیټه د دره گی په منطقه کې د کمو نستانو له خوا د هاوان په ذریعه د شهادت لور مقام ته ورسید، روح دې ښاد وي.

د اناالله وانا الیه راجعون»

د شهید قو ماندان حاجی مزان لنډ میژندنه

دحق د لارې د هغو نومیا لیو مجاهدینو په ډله کې چی خاص د خدای (ج) د رضا او اعلای کلمته اللّٰه خاطر یې د کفر او الحاد په مقابل کې په وسله وال جهاد پیل کړی ؤ، یوهم حاجي مزان د شامیر زوی ، په قوم شپکخیل وء.

نومړی تر اتم تولگی پوری زده کړه کړې وه اوبه

۱۳۵۸ هـ ش کال یی د حقانی صاحب ترقیادت لاندی د کفر او الحاد په مقابل کې په وسله وال جهادپیل کړی وء .

دغه نومیالی مجاهد د جهاد په دوران کې پـه، ډیرو جهادي عملیاتو کې برخه اخیستې او ددین او، وطن دښمنانوته یې مالي او ځاني تلفات وراړولي دي چې د نمونې یه توگه یې گردیز ، تعمیرستې کنډو ، ارگون خوست او ... یادوو.

بالااخره دغه زړور مجاهد په ۱۳٦٦ هـ ش کال د سنکیو پو ستو د فتحې په عملیاتوکې د ماسپښین په یوه نیمه بجه د شهادت لوړ مقام ته ورسید .

• اناللّٰه واناالیه راجعون »

د شهید خزان لنډه پیژندنه

د خدای (ج) دلاری د مجاهدینویه ډله کې یوهم خزان د جان خان زوی یه قوم شبك خیل ،



او دپکتیادلچ خیلو دسیمی یه یوه دینداره کورنۍ کې زیږیدلی ؤ.

یه ۱۳۵۸ هـ ش کال کی یي د الحاج مولوی‌جلال‌الدین حقانی ترقیادت لاندې دکفر او الحاد په مقابل کی په وسله وال جهاد لاس یورې کړ. د جهادپه دوران کی یې په ډیرو جهادي فعالیتو نوکې برخه واخستله او هرځل یې د دین او وطن پر دښمنانو مرگونی گوزارونه وکړل ، چی دلته یې د نمونې په ډول ، دستهو کندو ، داره ، گردیز ، زرمت ، او ... عملیاتوپه ، یا دونه اکتفاء کوو.

بالاخره په ۱۳٦۰ ه ش کال د اتلسو کالو په عمر د زرمت د تعمیر یمسیمه کې د شهادت لوړمقام ته ورسید.

« انا للّٰه وانا الیهٔ راجعون »

شهید فضل منان

شهید فضل منان د ملا جهانگیر زوی په ۱۳٤٤ هـ ش کال دپکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دمنگل خیلو د کلی په یوه دینداره کورنۍ کې سترگی وغړولی نوموړی په قوم فخری و. که څه هم فضل منان دعلم له نعمت نه برخمن نه ؤ خوددینی جذباتو او ژوندی ، احساساتو خاوند وٴ. له جهاد او شهادت سره ئې زیاتمینه لرله. خدای (ج) دده دغه دواړه هیلې پوره کړی . فضل منان لاتنکی زلمی ؤ چی د افغا نستان په اسلامی خاوره باندی روسی ... پو ځونو یرغل وکړ ، خو فضل منان دنیوی کارونو ته شاکړه او دستر مجاهد الحاج مولانا جلال الدین حقانی تر مشرتابه لاندی ئی د جهاد ډگر ته ورودانگل . د پکتیا ولایت په زیاترو جگړو کې ئی فعال رول ولوباوه ، په ډیروسنگرونوکې ئی په دښمنانو میندی بوری کړی او دخپلی ، میرانی تلپاتی یادگارونه ئی د تاریخ پاڼو ته وسپارل .



نوموړی مجاهد د ۱۳٦۵ کال د حمل د میاشتی په (۱۷) نیټه د ژوری په جنگکی شهیداو د اسلامی انقلاب د شهیدانو د کاروان سره ملگری شو.

اناللّٰه و انا الیه راجعون

د شهید تعویذ گل لنډه پیژندنه

په دین او وطن مین مجاهد تعویذ گل داصیل گل زوی د پکتیا ولایت د درگی ولسوالۍ اوسیدونکی اوپه قوم زنه خیل وٴ .

نوموړی مجاهد په ۱۳۵۸ هـ ش کال د مولوی جلال‌الدین حقانی تر قیادت لاندی پوسله وال جهاد ، پیل کړی ؤ او دجهاد په دوران کې د پکتیا ولایت په مهمو جگړو کې لکه د خربند مکتب په فتحه کولو دستی کنډو دقوی په مقابل کې جگړه ، ورځیو پوستوپه فتحه کولو سپر غرور پوسته ، سیدخیلو قرارگاه اوپه

نورو ګنو چریکی عملیاتو کی یی پوره فعال رول لوبولی. بالاخره په ۶۸/۱۲/۱۵ نیټه په خوجرین کی د کمو نستانو سره په یوه مخامخ جګړه ددښمن دراکټ په مرمی ولګید اود شهادت لوړ مقام ته ورسید.

انالله واناالیه راجعون

د شهید حاجی سلیمی پیژندنه

د حق دلاری قربانی حاجی‌سلیمی د غانك زوی د پکتیا ولایت د درګی ولسوالی د شمبوات کلی اوسیدونکی چی په قوم زنی خیل ؤ .

نوموړی په ۱۳۵۸ هـ ش کال د مولوی جلال‌الدین حقانی د قیادت لاندی پوسله وال جهاد پیل کړی ؤ او دجهاد په دوران کې یی دزنی خیلو د منطقی خوجرین د جنګونو خوست ، وازی ،دبړی تانی‌په فتحه کولو ،شهرنو ،ځاځی میدان ،ووړغر او دنادر شاه کوټ په لویه فتحه کی د یوه تعرضی ګروپ د قوماندان په صفت فعال رول لوبولی دی .

بالاخره د روزکالي په پوسته باندی د تعرض په وخت کی دیوی سختی جګړی وروسته د شهادت لوړ مقام ته ورسید .



انا لله وانا الیه راجعون

دشهید بازمحمد لنډه پیژندنه

د هغو مجاهدینو دټولی څخه چی خپل سرونه یی د الله (ج) د کلیمی د اوچتولو د پاره قربانی کړی دی ،یوهم ملا بازمحمد د حاجی نیازمحمدزوی، دی چی دغه مجاهد په ۱۳۲۹ هـ ش کال دپکتیاولایت دزرمت ولسوالی د منګل خیلو په کلی کی‌زیږیدلی ؤ.

شهید ملابازمحمد د خپل تعلیم دولس(۱۲)کلنه

د شهید باد شاه لنډېیژندلیك

دحق دلاری اتل او **نومیالی** شهید بادشاه هم پحیل وار سره د کفر او کمو نیزم په طاغوتی او شیطانی قوتونو باندی مرګونی ګذارونه کړیدی .شهید بادشاه د حاجی زاکی زوی په ۱۳۳۵ هـ ش کال د پکتیاولایت د وزی ولسوالی د ځدرانو ددیریخیلو دسیمی مستکه نومی کلی په یوه دینداره کورنی کی زیږیدلی دی .له وړوکتوب نه ئی د کمو نستانو سره حساسیت درلود .که څه هم شهید بادشاه د علم له نعمته بی برخی و خو دجهاد او شهادت سره ئی زښته مینه لرله .کله چی په افغانستان کی د روس د مزدورانو ترمکی او د هغه دملګروله خوا د ثور کر غیږنه کودتا وشوه او د افغا نستان په مؤمن ولس کمو نستی نظام مسلط کړای شونوشهید بادشاه له اسلام سره دبی کچه مینی او له خپلی خاوری نه دروسی پوځونو د ایستلو دپاکی روحیې په اساس د ستر مجاهد مولاناجلال الدین‌حقانی تر قوماندی او مشرتابه لاندیپه وسله وال جهاد پیل، وکړ.



دوره د زرمت په ولسوالی کی ترسره کړی وه **کله** چی په افغانستان کې د ثور د توری کودتا په کیدلو سره، کمو نستان قدرت ته ورسیدل ، نو ملا باز محمد په همدغه وخت پاکستان ته هجرت وکړ او د هجرت څخه وروستهیی د مولوی جلا ل الدین حقانی تر قیادت لاندی په جهاد پیل وکړ.

نوموړی مجاهد د جهاد په دوران کې د پکتیا ولایت په ډیرو مهمو جګړو لکه د زرمت ولسوالی ،بړی، لیزه ، توره غاړه او د شهر نو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی.

بالاخره دغه نومیالی مجاهد په ۱۳٦٦ کال دسنکیو په پوستو د سخت جنګ څخه وروسته د شهیدانو دکاروان سره یو ځای شو.

انا للّه وانا الیه راجعون



بادشاه د پکتیاولایت په اکثرو جهادی عملیاتو کی برخه اخیستی ده په ځاځی میدان ،شهرنو، زرمټ ،تیره او سید کرم په ولسوالی کی زیات جهادی عملیات اوفعالیتونه تر سره کړی دي.

د مجاهدینو له خوا د خوست په لویه ولسوالی باندی د عمومی برید په وخت کی ددیریخیلو قوم دشهید بادشاه تر مشری لاندی په دغه حمله کی فعاله ونډه اخیستی وه .همداراز کله چی روسانو او داخلی کمو نستانو په ځدرانو باندی وحشیانه او ظالمانه برید وکړ نو شهید بادشاه په نره ددښمنانو مخه ونیوله او هغوی ته ئی خوله ماتوونکی ګوزارونه ورکړل .

د حق دلاری دغه اتل او نامتو ځوان شهید بادشاه د ١٣٦٦ هـ ش کال د حمل د میاشتی په پنځمه نیټه شهید او دالله (ج) د رحمت وروګرځید .

انالله وانا الیه راجعون

د شهید علی شاه خان لنډه پیژندنه

شهید علی شاه خان دزرکیم شاه خان زوی د پکتیا ولایت د خوست لویی ولسوالی د لغړی دپیرانو دکلی اوسیدونکی وُ.

کله چی په افغانستان کي د ثور توره کودتاوشوه، نوموړی د خپلی اسلامی او ایمانی جذبی له مخی دخپلی کورنی دغړو سره دپاکستان اسلامی دولت ته هجرت وکړ.

شهید علی شاه خان دهجرت څخه وروسته دمولوی جلال الدین حقانی دقیادت لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ، او دجهاد په دوران کې یې دپکتیا ولایت په اکثرو جګړوکی او په خصوصی ډول دبړی او لیژی په عملیاتو کې یې مهم رول لوبولی دی او هم یی دشهید احمد شاه په غنډ کی د ډریور په حیث څلور کاله وظیفه اجرا کړیده.

بالاخره په ١٥/٦/ ٦٧ نیټه د ژوره په غنډ کی دبمباری له امله د ٢٥ کلو په عمر د شهادت لوړ مقام ته ورسید ،رو ح دي ښاد وی .

انالله وانا الیه راجعون

دشهید انجینر عبد الله لنډه پیژندنه

د حق د لاری د قربانیانو څخه یو هم انجینر عبداله د حاجی محمد شریف زوی په قوم ابراهیمخیل ځدران دی ،چی په ١٣٣١ هـ ش کال په یوه دینداره کورنی کي زیږیدلی وُ.

شهید عبداله خپلی لومړنی زده کړی د سواك په ابتدایی ښوونځی کې او د بکلوریا دوره یې دخوست په میخانیکی لیسه کی ترسره کړی، په١٣٤٧هـ شکال د انجینری په پوهنځی کی شامل او په ١٣٥٢ هـ شکال ی ددغه پو هنځی څخه په عالی درجه فارغ شو.

انجینر عبداله د پوهنځی څخه د فارغیدو وروسته د مزارشریف د کود او برق په فابریکه کی مقرر شواو

د هغه ځایه څخه په ۱۳۵٦ ه ش کال د کابل میخانیکی ریاست ته رابدل شو، چی دلته دیوه کال وظیفی اجراکولو وروسته د ثور کرغیړنه کودتا وشوه اود، دغی کودتا له امله کمو نستان قدرت ته ورسیدل.

نوموړی مجاهد د خپلی ایمانی جذبی له مخی وظیفه پرښوده او دخپلو مجاهدینو ورونو سره یی د، پاکستان خاوری ته هجرت وکړ او په ۱۳۵۸ ه ش کال یی د مولوی جلا ل‌الدین حقانی ترقیادت لاندی د، ستو کندو او زرمت په سیمه کی په جهاد پیل وکړ، په ۱۳٦۱ ه ش کال یی ژوری مرکز جوړ او په همدغه مرکز کی یی خپله وظیفه په ایمانداری سرته رسوله.

بالا خره په ۱۳٦۵ ه ش کال د ژوری مرکز د کمو نستانو له خوا بمبارشو، چی ددغی بمبارله امله انجینر عبداله د شهادت لوړ مقام ته ورسید.

انا لله وانا الیه راجعون

دشهید اکبرخان کوچی لنډه پیژندنه

شهید قوماندان اکبرخان د حبیب خان زوی په (۱۳۲۵)ه ش کال د غزنی ولایت د سرسبز په سیمه کې زیږیدلی و.

شهید قوماندان اکبرخان کوچی د ترکی د کمونستی رژیم د کودتا سره جوخت د الحاج مولوی جلال‌الدین حقانی ترقوماندی لاندی په وسله وال جهاد لاس پوری کړ.

نوموړی دپکتیاولایت په اکثره جنګونو کې برخه اخیستی ده .دګردیز په منطقه ،زرمت ،خوست اوارګون، په سیمه کی خورا مهم رول لوبولی دی د الحاج‌حقانی صاحب له خوا په ګردیز کې د کوچیانو دجبهې آمر وټاکل شو. بالاخره د خوست په منطقه کې په یوه مخامخ جنګ



کی دشهادت لوړ مقام ته ورسیده

انالله وانا الیه راجعون

دشهید کاکی لنډه پیژندنه

دحق د لاری د قربانیانو څخه یوهم شهید کاکی دخان میر زوی چې په ۱۳٤۸ هـ شکال دلوګر ولایت د برکی برك ولسوالی په یوه دینداره کورنۍ کی زیږیدلی وُ .

کله چې په افغانستان دتره کی په مشرۍ کمونستی رژیم قدرت ته ورسید نو دشهید کاکی کورنۍ دخپلې دینداری په سبب پاکستان ته هجرت وکړ او دهجرت، څخه وروسته یی د مولوی جلال الدین حقانی ترقیادت لاندی په جهاد پیل وکړ.

نوموړی شهید چې د ځوانی غوټی یی په غوړیدو وی ، دایمانی جذبې او دجهاد سرمد ډیری مینه په لرلو سره دجهاد ګرمو سنګرونو ته لاړ او هاته یی د، بکتیاولایت د لاکنو په بوستو ،حاجی میدانّ ،شهرنو ، زرمنکی ،تورغر ،دروازکی او دخوست په مهمو جګړوکی پوره میرانه وښوده .

بالاخره په ۱۳٦۱ هـ ش کال د بوری خیلو یه سیمه د ۱۳ کالو په عمر د شهیدانو د کاروان سره یوځای شو.

انالله واناالیه راجعون

دشهید اله خان لنډه پیژندنه

زړور او تکړه مجاهد اله خان د عبد اله زوی، په قوم وزیر خدرخیل دی چې نوموړی په ۱۳۱٦هـ ش کال د وزیرستان د شونه په کلی کې زیږیدلی وُ.



شهید اله خان لږ ودینی زده کړه کړی وه کله چې په افغا نستان کې د ترکی په مشرۍ د ثور توره کودتا وشوه او قدرت کمو نستانو ته په لاس ورغی نو الهخان د مولوی جلال الدین حقانی د قیادت لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ ،او دپکتیا په اکثرو جګړو کی ېګډون درلود .

بالاخره نوموړی دستی کنډو په استقامت دیوه مین د چاودیدو پواسطه په ۲۳/ ٦/ ٦۸ نیته د شهادت، لوړ مقام ته ورسید ، روح دې ښاد وی .

انالله وانا الیه راجعون

د شهید قوماندان باتی کوچی لنډه پیژندنه

دحق دلاری د اتلو مجاهدینو څخمیوهم باتی‌کوچی دمیراحمد خان زوی ؤ ، چی په ۱۳۱۳ هـ ش کال کې د خوست په لویه ولسوالی د بنگدارکلی په یوه متدینه کورنۍ کې زیږیدلی ؤ ، نو موړی تعلیم نه وء کړی ، دنیك خوی او ښواخلاقو خاوند وء.

کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا وشوه او کمونستانی قدرت ته ورسیدل نو باتی کوچی داسلامی جذبی له مخی پاکستان خاوری ته هجرت وکړ او په همدغه وخت کی ئی د مولوی جلال الدین حقانی



تر قیادت لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ.

نو موړی قوماندان دپکتیاولایت په اکثره جگړوکې برخه لرله ، چی دهغی څخه ئی د دبگی تانهی توره غاړه او لیزه د فتحه کولو په یادونه اکتفا ءکوو.

بالاخره دغه نومیالی قوماندان په ۱۳٦٥/۱۲/٥ نېټه د زرمنکی پوستی د فتحه کولو وروسته د شهادت لوړ مقام ته ورسید.

انالله وانا الیه راجعون

د شهیدقوماندان نورخان لنډه پیژندنه

د حق د لاری ، پیاوړی او اتل مجاهد نورخان دپیك کوچی زوی دی، چې نوموړی دلوگرولایت دبرکی‌برك د ولسوالی په یوه دینداره کورنۍ کې په ۱۳۳۵ هـ ش کال زیږیدلی ؤ .

د نورخان د گلمیتوب ته ورسیدو سره سم په افغانستان کې کمونستانو د روسانو په همکاری کودتاوکړه ، نو ده هم دخپلی اسلامی او ایمانی جذبی له مخی



ددهریانو په مقابل کې د مولوی جلا ل الدین حقانی په لارښوونه او قوماندانی لاندی په وسله وال جهاد پیل وکړ.

دغه زړورقوماندان د پکتیا ولایت په ډیرو مهمو جګړو کی لکه د دروازګی، زرمنکی ، اسماعیل خیلو پوستو، دبړی او ډبکی تانی په فتحه کولو کی او همدا راز توره غاړه ، سنکی او ځاځی میدان په نیولو کی پوره برخه درلوده.

بالاخره دغه په اسلام مین مجاهد د دروازګی د پوستی د فتحه کولو څخه وروسته په ١٣٦٧ هـ شکال کې د شهیدانو د کاروان سره یو ځای شو، روح دي ښاد وی.

انالله وانا اليه راجعون

د شهید صحبت خان لنډه پیژندنه

شهید صحبت خان داشرف کوچی زوی چی په ١٣٤٠ هـ ش کال د پکتیا ولایت د خوست په لویه ولسوالۍ دبنګداوو په کلی کې زیږیدلی‌دی.



نوموړی د ترهکی د کودتاسره سم د پکتیا په‌ولایت کې د مولوی جلال الدین حقانی ترقوماندی‌لاندی په وسله وال جهاد پیل کړی وُ .

صحبت خان دپکتیا ولایت په مهمو جګړو لکه‌دارګون ځاځی میدان او شهرنو کې په پوره میړانه جنګیدلی دی او هم یی د زرمنکی ،ډبکی ،بړی ،توره غاړه او لیژه په فتحه کولو کی پوره لاس درلود .

دخوست په منطقه کې د اسمعیل خیلو د پوستو سره نزدی دیوه مین پواسطه‌په ٨/١٢/ ١٣٦٨ کال د ٢٨ کلو په عمر دشهادت لوړ مقام ته ورسید. روح دې ښاد وی .

انالله وانا اليه راجعون

د شهید ناصر خان کوچی لنډه پیژندنه

شهید ناصر خان د بهرام خان زوی چی په ١٣٤٥ کال د پکتیا ولایت د خوست د لوی ولسوالی دبنګدارو په یوه دینداره کورنۍ کې زیږیدلی دی .

نوموړی مجاهد با لاخره د بړی په سیمه کښې ١٢/٧/١٣٦٦ نیټه د شهادت لوړ مقام ته ورسید.

بسم الله الرحمن الرحيم



نبوي ارشاد

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي :

„ستاسې په حاکمانو کې ښه حاکم هغه دی چې تاسې هغه او هغه تاسې غواړي ، تاسې هغه ته دعا کوئ او هغه تاسې ته، او بد حاکم هغه دی چې نه یې تاسې غواړئ او نه هغه تاسې؛ تاسې هغه ته ښېرې کوئ او هغه تاسې ته.،،

„ بخاري او مسلم ،،

ابي یعلی معقل بن یسار (رض) وایي چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم فرمایلي :

„ که څوك د یوه قوم مشر شو او بیا چې ترې مړ کېده قوم ترې ټول ناخوښه وُ ، نو د جنت مخ به هېڅکله ونه ګوري،،

„متفق علیه ،،